



SLUŽBENE NOVINE

OPĆINE MAGLAJ

BROJ
6/18

Maglaj, 5.7.2018.

„Službene novine Općine Maglaj“

Izdaje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća

Općina Maglaj, Viteška bb, Maglaj

Za izdavača: Mirsad Mahmutagić – Općinski načelnik

Tel.: 032/609-550; Fax: 032/609-551; E-mail: vijece@maglaj.ba

75.

Na osnovu člana 42, 45, 46, 47,48 i 50 Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko –dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 01/14), člana 18. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj : 8/07, 3/08 i 6/08), i Odluke o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ broj: 02-05-1- 1323 /18 od 07.06.2018. godine, Općinsko vijeće Općine Maglaj, na sjednici održanoj dana 04.07.2018. godine,d o n o s i

**ODLUKU
o usvajanju Izmjene Regulacionog plana
“Centar Maglaj -sjeverni dio”**

Član 1.

Zahtjev: Biljinac Bekrija

Ovom Odlukom usvaja se Izmjena Regulacionog plana „Centar Maglaj -sjeverni dio“ (Službene novine općine Maglaj broj: 8/05).

Član 2.

Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište označeno sa k.č. broj: 1454 površine 182 m² posjednik Stambeno preduzeće Maglaj,k.č. broj: 1446/1 površine 11946 m² posjednik OpćinaMaglaj,k.č.broj:1460površine27m²posjednik OpćinaMaglaj, k.č.broj:1461 površine 178 m² i k.č. broj: 1462 površine 294 m² posjednik Herceg Edin, 1458/1 površine 1090 m² posjednik Biljinac Bekrija ,k.č. broj: 1458/4 površine 142 m² posjednik Općina Maglaj, k.č. broj: 1458/2 površine 344 m² posjednik Mačković Nafija , k.č. broj: 1458/3 površine 340 m² posjednik Emrić Lila, k.č. broj: 1456 površine 136 m² posjednik Pijunović Zoran i k.č. broj: 1459 površine 439 m² posjednik Heralić Ibro.

Izmjenom Regulacionog plana su u okviru označenog obuhvata u odnosu na postojeće stanje izgrađenosti i površinu slobodnog prostora izvršene korekcije namjene i razmještaja objekata , plana parcelacije , građevinskih i regulacionih linija.

Izvršene su manje korekcije lokacijske pozicije planiranog poslovno- stambenog objekta od pet lamela, spratnosti P+3+M, kojim se u okviru k.č. broj: 1458/1 u dijelu vlasničkog zemljišta Biljinac Bekrije lokacijski planira izgradnja lamele planiranog poslovno –stambenog objekta.

U okviru planiranog rješenja posmatrana je i lokacija postojećeg stambenog objekta izgrađenog na k.č. broj: 1454 na uglu ulice Sulejmana Omerovića cara i ulice Srebreničkih žrtava rata, za koji je prema postojećem stanju izgrađenosti ulice Srebraničkih

žrtava rata određena lokacija poslovno –stambenog objekta, spratnosti P+2+M u gabaritnim dimenzijama koje su prikazane na grafičkom prikazu Plana regulacionih i građevinskih linija.

Za planirane objekte određene su građevinske parcele, građevinske i regulacione linije.

Izvršenim korekcijama se nije uticalo na planirano saobraćajno rješenje sa parking prostorom osim što se za planirane objekte omogućio prilaz iz ulice Sulejmana Omerovića cara.Izmjena

Regulacionog plana sastoji se od **Tekstualnog i Grafičkog dijela.**

TEKSTUALNI DIO:

Urbanistička osnova

Urbanistički koncept izgradnje i uređenja prostora Smjernice za provođenje djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj –sjeverni dio“

GRAFIČKI DIO: Tematske karte

- Izvod iz važećeg Regulacionog plana sa granicom obuhvata izmjene
- Postojeće stanje prostornog uređenja
- Postojeća parcelacija
- Postojeće stanje infrastrukture
- Plan parcelacije
- Plan Namjene i Razmještaja objekata
- 7. Plan Regulacionih i Građevinskih linija
- 8. Plan Infrastrukture

Član 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Općine Maglaj.

Broj: 02-05-1-1323-2/18

Datum: 04.07.2018. godina

**PREDSJEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.**

76.

Na osnovu člana 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18), i čl 6. a u vezi sa čl.3.stav 1. Tačka h. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Zeničko-dobojskog Kantona"broj 17/08) i člana 18. Statuta općine Maglaj ("Službene novine općine Maglaj", broj 08/07,3/08, i 6/08),Općinsko vijeće Maglaj, na sjednici održanoj dana 04.07.2018. godine, donosi

**ODLUKU
o javnim parkiralištima na gradskom području
Maglaja**

OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom se povjerava upravljanje javnim parkiralištima, utvrđuju uslovi, način korištenja, organizacije i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na gradskom području Maglaja.

Član 2.

Javnim parkiralištima se smatraju javne površine namjenjene isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila.

Upravljanje javnim parkiralištima, na kojima se naplaćuje parkiranje, naplatu će vršiti pravno lice KJD d.o.o. Maglaj (pravno lice koje je registrovano za obavljanje ove djelatnosti)

Član 3.

Javna parkirališta uređena za parkiranje vozila na ulicama i van ulica.

Javna parkirališta van ulica mogu biti otvorenog i zatvorenog tipa.

Otvorena javna parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće fizički zatvoriti preprekama.

Zatvorena parkirališta su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza vozila mogu fizički zatvoriti a da se ne remeti normalan tok prometa.

Član 4.

Javna parkirališta moraju biti označena saobraćajnom signalizacijom u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na cestama u Bosni I Hercegovini i Odlukom obezbjednosti saobraćaja na području općine Maglaj.

Javna parkirališta za invalidna lica se posebno obilježavaju horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom.

Uređenje i obilježavanje javnih parkirališta na kojima se naplaćuje parkiranje vrši upravitelj istih.

Član 5.

Javna parkirališta na kojima se naplaćuje parkiranje, označena su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, u skladu sa propisima o sigurnosti saobraćaja.

1. Vertikalna saobraćajna signalizacija (na vidnom mjestu istaknuto obavještenje na saobraćajnim

tablama) sadrži:

- oznaku „P“ (parkiralište) - skraćeni naziv parkirališta,
- broj parking zone,
- upozorenje o obaveznoj naplati usluga parkiranja,
- cijena usluga javnih parkirališta,
- upozorenje da će vozila parkirana na nedozvoljenim (neobilježenim) mjestima biti blokirana uredajem za blokiranje točkova „lisicama“,
- radno vrijeme naplate usluga parkiranja.

2. Horizontalna saobraćajna signalizacija označava se u skladu sa propisima o sigurnosti saobraćaja.

3. Korisnik je dužan vozilo parkirati u skladu sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, odnosno u skladu sa uputama koje mu daje ovlaštena osoba davaoca usluga, ako parkiralište nema horizontalnu signalizaciju (ako podloga parkirališta nije asfaltirana ili betonirana).

Član 6.

Ulaskom na javno parkiralište na kojem se vrši naplata, vlasnik ili osoba koja upravlja motornim vozilom, prihvata uvjete parkiranja propisane ovom Odlukom.

II JAVNA PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE NAPLAĆUJE PARKIRANJE NA GRADSKOM PODRUČJU MAGLAJA

Član 7.

Javna parkirališta sa naplatom na gradskom području Maglaja, kategorizuju se po zoni i vrsti parkiranja kako je navedeno u Anex-1 i Anex-u II ove Odluke.

III USLOVI I NAČIN KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA

Radno vrijeme javnih parkirališta

Član 8.

Na javnim parkiralištima na kojima se naplaćuje parkiranje, radno vrijeme će biti određeno svakim radnim danom i subotom u periodu :

I zona

- od 07,00 do **16,00** sata zimski period (01.10.-30.04.)
- od 07,00 do **16,00** sati ljetni period (30.04. – 30.09.)

U ostalim parking zonama od 07,00 do 16,00 sati.

Izuzetno KJD d.o.o. Maglaj može zbog objektivnih okolnosti, odrediti i drugačije radno vrijeme koje mora biti istaknuto na javnim parkiralištima na kojima se primjenjuje.

Nedjeljom i praznicima, na javnim parkiralištima se neće vršiti naplata parkiranja.

Naplata javnih parkirališta
i parking površina namjenjenih za parkiranje vozila stanara u objektima kolektivnog stanovanja

Član 9.

Za korištenje javnog parkinga korisnik plaća naknadu prema važećem Cjenovniku donesenom od strane KJD d.o.o. Maglaj.

Cjenovnikom se obavezno utvrđuju i cijene karata za stanare u ulicama u kojima je uvedena naplata parkiranja i to za mjesecnu, odnosno godišnju kartu za navedenu zonu.

Površine namjenjene za parkiranje vozila stanara u objektima kolektivnog stanovanja navedena su u Anex-u II ove Odluke.

Način izdavanja i uslovi korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima (oko stambenih objekata kolektivnog stanovanja) na gradskom području Maglaja bit će uređeno posebnim Pravilnikom koji će donijeti KJD d.o.o. Maglaj.

Grafički prikaz parking površina za parkiranje vozila stanara u objektima kolektivnog stanovanja je sastavni dio ove Odluke.

Izdavanje mjesecne, godišnje i povlaštene karte obavezuje ovlaštenu pravnu osobu da za iste obezbjedi kontinuirano slobodno parking mjesto.

Član 10.

Vozilo sa mjesecnom i godišnjom parking kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na svim javnim parkiralištima, na kojima se vrši naplata unutar zone za koju je karta izdata i u zonama nižim od te u periodu važenja parking karte.

Mjesečna i godišnja karta moraju biti vidno istaknute na prednjem vjetrobranskom staklu motornog vozila.

Član 11.

Za naplatu parkiranja na otvorenim javnim parkiralištima se može koristiti parking karta iz automata za naplatu parkiranja (ako su postavljeni na parkingu), ili naplata -fiskalni račun od strane uposlenika upravitelja, a na zatvorenim javnim parkiralištima se koristi ulazni printani listić i izlazni prinatni listić.

Kartu za parkiranje je korisnik dužan istaknuti sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila, na način da bude vidljiv serijski broj, te da iz

nje ovlaštena osoba za naplatu parkiranja može utvrditi podatke (godina, dan, sat i minuta početka parkiranja).

Član 12.

Korisnik otvorenog javnog parkirališta unaprijed plaća naknadu za planirano vrijeme parkiranja, a kod zatvorenog javnog parkirališta prilikom napuštanja javnog parkirališta, prema podacima sa ulaznog listića.

Član 13.

Parking karta je dokaz o uredno plaćenoj naknadi za parkiranje na javnom parkiralištu.

Sadržaj i izgled parking karte će biti detaljno određen posebnim aktom KJD d.o.o. Maglaj.

Član 14.

Kod naplate putem automata, korisnik javnog parkirališta, količinom ubačenog novca u automatu, određuje dužinu plaćanja parkiranja.

Kontrola korištenja javnih parkirališta, blokiranje i deblokiranje vozila

Kontrolor

Član 15.

Pravilnost korištenja javnog parkirališta kontrolišu uposlene osobe KJD d.o.o. Maglaj u skladu sa aktima općinskog organa koji kontrolišu ovu oblast.

Parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom

Član 16.

Za parkiranje vozila u vlasništvu invalidnih osoba, osiguravaju se najmanje dva parking mjesta.

Vozilo kojim upravlja osoba sa invaliditetom može se parkirati na javnim parkiralištima, odnosno na parking mjestima posebno obilježenim za osobe sa invaliditetom, bez plaćanja parkirne karte, uz posjedovanje znaka pristupačnosti.

Uslovi za dobijanje znaka pristupačnosti, njegov oblik i sadržaj propisani su Pravilnikom o načinu obilježavanja vozila kojima upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima („Službene novine FBiH“ broj 13/07 i 78/07).

Vozilo parkirano na parkirnom mjestu označenom za osobu sa invaliditetom, a koje nema vidno istaknut znak pristupačnosti, bit će blokirano uređejem za blokiranje točkova- „lisicama“, a troškove deblokade snosi vlasnik vozila.

Povreda uslova korištenja javnih parkirališta

Član 17.

Korisnik javnog parkirališta čini povredu odredaba uslova korištenja javnog parkirališta propisanim ovom Odlukom ako:

- Prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
- Ne istakne, nepravilno istakne ili istakne neodgovarajuću parking kartu s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla,
- Ne pridržava se horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na javnom parkiralištu.
- Zauzme vozilom dva parking mjesta , odnosno vozilo parkira dijelom na parkirno mjesto, a dijelom van njega, čime se onemogućava korištenje parking mjesta pod naplatom,
- Parkira ili zaustavi vozilo na parking mjestima predviđenim za invalide, te parkira i zaustavi vozilo na rezervisanom , odnosno zakupljenom parking mjestu,
- Obavlja usluge popravke, pranja vozila ili bilo koju drugu radnju koja utiče na nesmetano funkcionisanje parkirališta kao komunalne djelatnosti od opštег značaja,
- Ostavi neispravno ili havarисано vozilona parkiralištu,
- Oštetи vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, automat za naplatu parkiranja ili bilo koju drugu opremu na oparkiralištu.

Blokiranje nepropisno parkiranog vozila

Član 18.

U slučajevima povrede odredaba iz čl.17. stav 1.alineja 1. 2.3.4. i 5. Ove Odluke izvršit će se blokiranje vozila uređajem za blokiranje točkova.

Poslove blokiranja i deblokiranja vozila vršit će uposlene osobe KJD d.o.o. Maglaj, uređajem za blokiranje točkova „lisicama“.

1.Prije početka stavljanja uređaja za blokiranje točkova na vozilo, isto se fotografira u zoni kotača (blatobran, prednji dio vrata i sl.), kako bi se tačno utvrdilo u kakvom je stanju vozilo bilo prije stavljanja blokade.

Fotografisanje se vrši radi sprečavanja eventualnih zahtjeva korisnika usluga za isplatu štete za oštećenja koja su već bila na vozilu.

2.O blokiranju vozila ovlaštena službena osoba upravitelja je dužna sačiniti zapisnik, u koji se unose podaci o stanju vozila prije blokade .

3.Kod blokiranja vozila, ovlaštena službena osoba upravitelja je dužna, na prednje vjetrobransko staklo ili drugo vidno mjesto, staviti obavjest da je vozilo blokirano sa uputom korisniku o dalnjem postupanju.

4.Obavjest mora da sadrži: pravni osnov blokiranja, datum i vrijeme blokiranja vozila, lokaciju parkirališta (broj parkirališta i adresa), marka vozila,

registraska oznaka blokiranog vozila, kontrakt telefon, način plaćanja naknade za deblokiranje, pouku o pravnom lijeku i postupak u slučaju ne plaćanja troškova deblokiranja.

5.Nakon blokiranja vozila, obavezno se fotografira blokirani kotač i cijelokupno vozilo sa vidljivom registracijom vozila,

6.Troškove blokiranja vozila snosi korisnik usluga.

Troškovi blokiranja i deblokiranja vozila

Član 19.

Naknade za blokiranje i deblokiranje vozila utvrdit će KJD d.o.o. Maglaj i to posebno naknade za blokiranje i deblokiranje putničkog vozila, a posebno nakande za blokiranje i deblokiranje kamiona, autobusa, priključnog vozila i radnog stroja.iznose:

Član 20.

KJD d.o.o. Maglaj utvrdit će naknadu za premještanje i čuvanje vozila i to naknadu za:

- Premještanje i čuvanje vozila na deponijski parking i ležarina do 24 sata .
- Dnevno čuvanje vozila na deponijskom parkingu.

Član 21.

Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila vrši KJD d.o.o. Maglaj, a po nalogu PU -e Maglaj u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na cestama BiH, specijalnim vozilom namjenjenim za te svrhe o trošku vlasnika odnosno korisnika vozila.

Detaljnije odredbe o uslovima, načinu premještanja, čuvanju i vraćanju nepropisno parkiranog vozila regulisati će se posebnim aktom KJD d.o.o. Maglaj.

Član 22.

Prilikom određivanja premještanja vozila od strane ovlaštene osobe a prije samog početka premještanja, zaposlena osoba KJD d.o.o. Maglaj, pravi zapisnik o stanju vozila koje je određeno za premještanje, (registerski broj, marka, tip vozila i dr.) uz posebno evidentiranje već vidljivih oštećenja na vozilu koje se premješta.

Član 23.

Troškove premještanja vozila na drugo mjesto i naknadu za smještaj tog vozila, odnosno blokiranja i deblokiranja, snosi vlasnik vozila, odnosno osoba koja upravlja vozilom.

Po pozivu korisnika usluga čije je vozilo blokirano, ovlaštene osobe upravitelja dužne su izvršiti

deblokadu vozila, bez obzira da li je korisnik platio troškove deblokiranja ili ne.

Nakon deblokiranja vozila, isto se fotografira i sačinjava zapisnik o deblokiranju kojeg potpisuje ovlaštena službena osoba upravitelja i korisnik usluga.

Korisnik uluga koji nije državljanin BiH i korisnik usluga sa stranim registarskim oznakama vozilo će deblokirati nakon plaćanja troškova deblokade na licu mjesta.

Član 24.

Troškove deblokiranja snosi korisnik usluga.

Troškovi deblokiranja mogu se platiti odmah, na licu mjesta, uz uredno izdati račun službene osobe davaoca usluga ili u roku od osam dana, od dana prijema računa na transakcijski račun upravitelja.

Ukoliko korisnik usluga ne plati troškove deblokiranja u ostavljenom roku, dalji postupak naplate, vrši komunalni inspektor putem prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o prekršajima Federacije BiH („Sl.glasnik Federacije BiH“ broj 63/14,) uz dostavljene dokaze od strane ovlaštenog službenog lica davaoca usluga .

Član 25.

Štete koje nastanu na vozilu prilikom premještanja vozila, čuvanja na deponijskom parkiralištu odnosno blokiraju deblokiranja vozila, snosi upravitelj.

Saobraćajna signalizacija

Član 26.

Održavanje i uređenje javnih parkirališta kojima upravlja KJD d.o.o. Maglaj upravitelj, podrazumjeva:

1. horizontalnu i vertikalnu signalizaciju,
2. održavanje slivnih rešetaka (poklopaca i šahtova),
3. uređenje asfaltnih površina (krpanja rupa ili presvlačenje novim slojem asfalta, a makadamski parking prostor redovno održavati nasipanjem odgovarajućim materijalom,
4. redovno održavanje higijene
5. kao i uklanjanje snijega, poledice i drugih elemenata koji ometaju parkiranje.

Član 27.

Vozila hitne medicinske pomoći, policije i vatrogasna vozila, kada u toku intervencije koriste javno parkiralište ne plaćaju naknadu za parkiranje.

Vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, službena vozila Armije BiH, službena vozila Ombudsmena, Državnih agencija i državnih predstavnika, ne plaćaju naknadu za parkiranje.

Vozila pravnih osoba koji su izvođači radova na javnim parkiralištima, za vrijeme dok izvođe radove, u skladu sa odobrenjem nadležne općinske Službe, izuzeta su od plaćanja naknada za parkiranje.

Član 28.

KJD d.o.o. Maglaj upravitelj, na javnim parkiralištima na kojima se naplaćuje parkiranje, ne snosi odgovornost u slučaju otuđenja motornog vozila ili nastanka štete na istom u vremenu dok je parkiran.

Član 29.

Naplatu parkiranja i kontrolu naplate parkiranja, obavljaće uposlenici KJD d.o.o. Maglaj, koji moraju biti jednoobrazno odjeveni, imati identifikacione legitimacije, na kojima je upisan naziv preduzeća, serijski broj, ime i prezime i fotografija uposlenog lica - radnika koji vrši naplatu.

NADZOR

Član 30.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove . U vršenju nadzora općinska Služba koordinira svoju djelatnost sa odgovarajućim organima i pravnim licem registrovanim za upravljanje javnim parkiralištima.

Član 31.

Inspeksijski nadzor nad provođenjem ove Odluke će vršiti nadležna općinska inspekcija Općine Maglaj

Član 32.

Prekršajni postupak pokreće i vodi ovlaštena osoba, odnosno nadležna inspekcija Općine Maglaj , izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, na temelju dokaza dostavljenih od strane zaposlenika KJD d.o.o. Maglaj.

Za nesavjesno upravljanje i održavanje parking prostorima na području grada Maglaja, prekršajni postupak pokreće i vodi ovlaštena osob , odnosno nadležna inspekcija Općine Maglaj , izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Za prekršaje propisane ZOBS i ZRM nadležna je Policijska stanica Maglaj.

KAZNENE ODREDBE**ANEX-I****Član 33.**

Novčanom kaznom u iznosu od 30,00 KM do 100,00 KM kaznit će se vlasnik motornog vozila za neplaćanje novčane naknade utvrđene u čl.19 .i 20 . Ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 100,00 KM kaznit će se osoba koja prekrši odredbe člana 17.alineja 6, 7. i 8 .ove Odluke.

Član 34.

Raspodjela dobiti ostvarene od javnih parkirališta, između upravitelj javnih parkirališta i Općine Maglaj, kao vlasnik javnih parkirališta, bit će definisana posebnom Odlukom u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

Član 35.

Sastavni dio Odluke su Anex I i II, Cjenovnik usluga javnih parkirališta na gradskom području Maglaj, Pravilnik o blokiranju i deblokiranju uređajem za blokiranje kotača, Pravilnik o načinu i uslovima korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima na području grada Maglaj, kao i uzorci Obavještenja, Upozorenja i Zapisnik o blokadi i deblokadi kotača vozila, koje usvaja Općinsko vijeće.

Član 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim Novinama Općine Maglaj. Općinsko vijeće Maglaj, nakon stupanja ove Odluke na snagu, daje suglasnost na Anex II, Cjenovnik usluga javnih parkirališta na gradskom području Maglaj, Pravilnik o blokiranju i deblokiranju uređajem za blokiranje kotača, Pravilnik o načinu i uslovima korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima na području grada Maglaj, kao i uzorci Obavještenja, Upozorenja i Zapisnik o blokadi i deblokadi kotača vozila, koje usvaja Općinsko vijeće.

Broj: 02-05-1-1324-2/18

Datum:04.07.2018.godine

PREDSJEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.

JAVNA PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE NAPLAĆUJE PARKIRANJE NA PODRUČJU GRADA MAGLAJA

Javna parkirališta sa naplatom na području grada Maglaja, kategorizuju se po zoni i vrsti parkiranja na slijedeći način:

Naziv javnog parkirališta	Parking mjesta	Otvoren /zatvoren	zona
Kod zgrade općine Maglaj i nasuti plato iza općine	18 20	otvoren	1
Kod Tržnog centra uz ulicu Aleja Ijliljana i uz poslovne objekte sa zapadne strane Tržnog centra	30 24	otvoren	1
Između hotela i Viteške ulice	8	otvoren	1
Istočna stana Tržnog centra uz ulicu Ilijasa Smajlagića	20	otvoren	1
U Viteškoj ulici ispred poslovnog objekta zv."Robna kuća"	26	otvoren	1
Ispred Doma kulture Edhem Mulabdić uz ulicu Sulejman Omerović Car	20	otvoren	1

77.

Na osnovu člana 12. Zakona o javnom redu i miru (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/00, 15/03,11/07, 8/08, 12/16, 4/17, 6/17), člana 7. Zakona o zaštiti od buke (Službene novine ZE-DO kantona, broj 2/08), člana 18. Statuta općine Maglaj (Službene novine broj 8/07, 3/08 i 6/08), na 19. sjednici, održanoj dana 04.07. 2018. godine, Općinsko vijeće donosi:

ODLUKU
o javnom redu i miru

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom uređuje se javni red i mir na području općine Maglaj, utvrđuju djela kojima se povređuje javni red i mir i propisuju prekršajne sankcije za postupke i ponašanja kojima se narušava i ugrožava sigurnost i lično dostojanstvo na javnim mjestima, mir i odmor građana u njihovim stanovima, vrijeda moral, ometa rad organa vlasti i drugih pravnih lica, ugrožava opća sigurnost imovine, kao i druga djela kojima se narušava javni red i mir.

Član 2.

Pod javnim mjestom u smislu ove Odluke podrazumijeva se mjesto na koje je slobodan pristup neodređenom broju lica bez ikakvih uvjeta (ulice, trgovi, javni putevi, izletišta, čekaonice, ugostiteljske, trgovinske ili zanatske radnje, sredstva i objekti javnog prijevoza i slično) ili pod određenim uvjetima (sportski stadioni i igrališta, bioskopske, pozorišne i koncertne sale, izložbene prostorije i slično), kao i druga mjesta koja u određenom vremenskom periodu služe za ovakve svrhe (zemljišta ili prostorije u kojima se održavaju skupovi, takmičenja i slično).

Pod javnim mjestom smatra se i svako drugo mjesto dostupno vidiku sa javnog mjeseta (balcon, terase, hodnici, dvorišta i slično) te stanovi u stambenim zgradama, kada se u njima ili iz njih narušava javni red i mir, u slučajevima posebno propisanim ovom Odlukom.

Član 3.

Pod očuvanjem javnog reda i mira podrazumijeva se i zaštita od buke.

Zaštitu od buke osiguravaju i vlasnici izvora buke. Zaštita od buke provodi se danonoćno.

U smislu ove odluke u zimskom periodu dan traje od 06 do 22 h, a noć od 22 do 06 h, a u ljetnom periodu dan traje od 07 do 23 h, a noć od 23 do 07h.

Član 4.

Predviđeni nivoi buke ne smiju preći najviše dopušteni nivo buke utvrđen posebnim zakonom koji reguliše ovu oblast, a u skladu sa planiranim sadržajima i funkcijama u prostoru.

Član 5.

Zabranjeno je obavljati radove, odnosno djelatnosti koji zbog prekomjerne buke, uključujući i emitovanje muzike ometaju noćni mir i odmor u naseljenim mjestima, u vremenu od 22 do 06 h u zimskom

periodu i od 23 do 07 h idućeg dana u ljetnom periodu.

Član 6.

Svaki građanin općine Maglaj ili druga lica koja na području općine Maglaj prikupljaju dobrovoljne priloge, moraju prethodno pribaviti saglasnost za obavljanje radnje prikupljanja prihoda od strane nadležne službe Općine Maglaj.

Član 7.

Pod prekršajima javnog reda i mira podrazumijeva se:

1. Guranje i ulaženje preko reda na ulazima u prodavnice, kulturne i sportske objekte, vozila javnog prijevoza, prostorije državnih organa, javne ustanove i preduzeća, druge organizacije.

Na mjestima iz prethodnog stava, građani su dužni da poštuju red i da prednost daju težim invalidima, trudnicama, licima nemoćnim zbog bolesti ili starosti, slijepih lica i njihovim pratiocima, pratiocima djece do sedam godina starosti.

Licima iz prethodnog stava mora se dati prednost i pri kupovini ulaznica za javne skupove i manifestacije.

Na mjestima iz stava 1 građani su dužni poštovati i kućni red utvrđen od strane nadležnog organa.

2. Preskakanje zidova, ograda, ulasci kroz prozor radi ulaska u prostorije ili mjeseta gdje se održavaju zabavni programi, sportski, kulturni i drugi javni skupovi.

3. Kupanje na rijekama i drugim tekućim vodama, osim na mjestima koja je odredio nadležni organ.

Na rijekama i drugim tekućim vodama na kojima postoji status javnog kupališta, utvrđen od nadležnog organa i bazenima, zabranjeno je svako uznemiravanje kupača prskanjem, stvaranjem prekomjerne buke, neopreznom zabavom potapanja drugog, ometanjem u plivanju i drugim radnjama kojima mogu da se ugroze sigurnost i životi kupača.

4. Ležanje, spavanje na ulici, trgu, klupama, parkovima, propustima, čekaonicama, mostovima i slično.

5. Pretovar, utovar, istovar i rukovanje predmetima na javnim mjestima koji se vrši na način da se stvara buka koja uznemirava ili ometa građane.

6. Zadržavanje i boravak lica u napuštenim državnim, javnim, vjerskim i privatnim objektima, kao i ruševnim objektima.
7. Uznemiravanje u javnim lokalima, na zborovima i drugim organizovanim i uobičajenim skupovima, na igrankama, sportskim takmičenjima, vjerskim skupovima i drugim manifestacijama, sredstvima namijenjenim za prijevoz putnika u javnom saobraćaju kao i na drugim sličnim mjestima, nošenjem noža, sjekire, izvijača, pračke kao i drugih predmeta namijenjenih za upotrebu u domaćinstvu, zanastvu, poljoprivredi i sportu, a koji su podesni za nanošenje tjelesnih povreda.
- Na mjestima iz prethodnog stava, zabranjeno je nošenje štapa, metalne šipke kao i drugih predmeta od tvrdog materijala (kamen, željezo i slično), koji su podesni za nanošenje tjelesnih povreda.
- Kada se predmeti iz stava 1 i 2 nose na navedenim mjestima smatrati će se kao i hladno oružje u smislu odredbi Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.
8. Prodaja, točenje i upotreba alkoholnih pića na mjesnim igrankama, javnim sijelima, javnim skupovima, ispred ugostiteljskih objekata i drugim javnim mjestima.
9. Loženje vatre na površinama prilikom čišćenja bašta i njiva, a pri tome spaljivanje neekološkog i zagađujućeg materijala (guma, plastika i slično).
10. Nedozvoljeno korištenje javne površine bez odobrenja nadležnog organa.
11. Neovlašteno izvođenje radova na instalacijama i postavljanje ili provlačenje novih instalacija u stambenim zgradama za čije je izvođenje potrebno odobrenje ili saglasnost nadležnog organa.
12. Uznemiravanje stanara upotrebom telefona, zvončeta ili interfona ili kucanjem na vrata stana bez potrebe, kao i prodaje robe, gatanja ili proricanja sudbine, prosjačenje ili podsticanje prosjačenja ili pružanja usluga koje nisu ugovorene ili naručene.
13. Kada lice u svojstvu vlasnika ili zakupca stambenog objekta, porodične zgrade, zgrade kolektivnog stanovanja i poslovnog objekta iste drži nečistim i zapuštenim kao i pripadajuće ili dijelove trotoara, ulaza i prilaza u objekte.
14. Kada se u dane praznika i dana opće žalosti, proglašenih od zvaničnih državnih organa,
- organizuje na propisan način obilježavanje isticanjem zastava, plakata, panoa, reklamnih sredstava, a isti se skidaju, uništavaju ili čini manje vidljivim.
15. Ko vrši uznemiravanje građana pisanjem uznemirujućih ili prijetećih SMS poruka putem telefona koje koristi lice koje se može identificirati, pisanjem uznemirujućih i prijetećih poruka, komentara kojim se narušava javni red i mir osobe kojoj se upućuju komentari, putem elektronske pošte, na društvenim mrežama i na javnim portalima koji služe kao javni servis građanima u pružanju informacija koje koristi lice koje se može identificirati.
16. Ko vrši postavljanje raznih plakata i drugih oglasa na mjestima gdje to nije predviđeno, posebice pisanje oglašavanja bojama po zidnim površinama, ko postavlja reklame bez odobrenja nadležnog općinskog organa ili tijela.
17. Postupanje sa životinjama na način koji izaziva uznemiravanje i negodovanje građana:
- a) puštanje i vođenje psa na javnom mjestu bez zaštitne korpice na njušci i bez povodca
 - b) držanje opasnih životinja na način kojim se može ugroziti život i zdravlje građana
 - c) držanje životinja u naseljenom mjestu koje remete noćni mir građana
 - d) surovo postupanje sa životinjama na javnom mjestu, podstrekavanje na borbu i izazivanje životinja
18. Upotreba aparata, muzičkih instrumenata sa pojačanjem zvuka u naselju na otvorenom prostoru bez pribavljanja odobrenja.
19. Prskanje prolaznika vodom prilikom pranja vozila, ulica, dvorišta i zalijevanja vrtova i travnjaka te prskanje pješaka prilikom upravljanja vozilom.
20. Bacanje leda i snijega u grudvama na prolaznike i automobile, bacanje kamenja ili drugih predmeta, kao i bacanje iz zgrada ili ograđenih prostora predmeta i smeća.
21. Pisanje i isticanje grafita po objektima bez saglasnosti vlasnika i drugim javnim površinama, lomljenje sadnica i rasada te vršenje fiziološke potrebe na mjestima koja za to nisu predviđena.
22. Stvaranje nepotrebne buke prijevozom, utovarom ili istovarom pojedinih vrsta robe ili smeća, siječenje

drva ili drugih drvenih ili metalnih predmeta u vremenu od 16.00-19.00h i od 22.00-07.00 h.

23. Izvođenje muzike uživo i upotreba uređaja za reprodukciju muzike u ugostiteljskim objektima:

a) u zatvorenom prostoru u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama ili njihovoj neposrednoj blizini od 23.00-06.00 h, izuzev u dane vikenda (petak i subota), kao i u dane praznika, kada je dozvoljeno korištenje reprodukovane i žive muzike u trajanju do 01,00 sat, uz podnošenja zahtjeva nadležnoj općinskoj službi i prilaganje uplatnice o izvršenoj uplati administrativne takse u skladu sa općinskom Odlukom o administrativnim taksama.

b) u baštama ugostiteljskih objekata koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama ili njihovoj neposrednoj blizini od 23 do 06 h, a uz upotrebu pojačala zvuka od 22 do 06h,

c) u ugostiteljskim objektima koji se ne nalaze u stambeno-poslovnim zgradama ili njihovoj neposrednoj blizini u zatvorenim prostorima od 23 do 06 h, a u baštama tih objekata uz upotrebu pojačala zvuka od 22 do 06h,

24. Pomjeranje posuda za smeće sa mjesta koja su utvrđena odlukom nadležnog organa, odlaganje smeća izvan kontejnera, paljenje vatre u i oko kontejnera, oštećenje kontejnera, kao i oštećenje klupa po parkovima, šetalištima i drugim javnim površinama.

25. Izbacivanje otpadaka iz motornog vozila u pokretu na javne i druge površine.

26. Uništavanje cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća, kao i cvijeća položenog u znak porodičnih pomena na groblju, spomenicima i drugim objektima slične namjene.

27. Uvođenje ili omogućavanje uvođenja bilo koje životinje u ugostiteljski objekat ili drugi javni objekat.

28. Stavljanje na zidove zgrada, ispred zgrada i ograde predmeta koji mogu povrijediti ili uprljati prolaznike, kao i bacanje flaša, čaša, smeća i sličnih predmeta na javne površine.

29. Namjerno paljenje smeća u kontejnerima u gradu i drugim naseljenim mjestima.

30. Pranje motornih vozila, prosipanje motornog ulja na mjestima gdje to nije predviđeno i pranje tepiha i drugih stvari ispred zgrada i na drugim mjestima gdje to nije predviđeno.

31. Neovlašteno uklanjanje zaštite na otvorima za vodovod i kanalizaciju (šahtovi) ili ko ih od ovlaštenih radnika nakon izvršenog pregleda ne vraća na svoje mjesto, čime se dovode u opasnost građani (prolaznici).

32. Nepoštivanje odluke o kućnom redu u stambenim, školskim, zdravstvenim i drugim institucijama, sjedenje u stubištima ulaza u zgradu kao i korištenje ivice trotoara za sjedenje .

33. Unošenje alkoholnog pića od strane pojedinaca u ustanove i sportske objekte za vrijeme održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, a naročito zabrana konzumiranja alkoholnih pića ispred prodavnica i prodaja alkoholnih pića od strane organizatora.

34. Nepridržavanje uputa i naređenja redara na stadionima i drugim mjestima prilikom sportskih i drugih manifestacija i ko ulazi u te prostore mimo određenog mjeseta ulaza preko ograde.

35. Prodaja robe i pružanje usluga na javnim površinama, prodaja robe na trotoarima bez pribavljenog odobrenja nadležnog općinskog organa.

36. Ljepljenje parola, plakata, reklama i drugo na mjestima koja za to nisu određena, a naročito ako su u pitanju tekstovi provokativnog karaktera.

37. Namjerno zatrpanjanje kanala za odvodnju površinskih voda.

Član 8.

Općinski načelnik može donijeti Odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata i u ostalim danima, a na osnovu ukazane potrebe (npr. Studentsko ljeto i neke druge manifestacije).

II – KAZNENE ODREDBE

Član 9.

Za prekršaje iz člana 7, tačka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, , određuje se novčana kazna u iznosu od 100,00 KM.

Za prekršaje iz člana 7, tačka 14, 15, 16, 18, 21, 34 i 35, određuje se novčana kazna u iznosu od 200,00 KM.

Za teže prekršaje fizičkim licima iz čl.7. tačka 7.određuje se novčana kazna u iznosu od 200,00 – 500,00 KM.

Za prekršaje iz čl.7. tačka 23. Ove Odluke određuje se novčana kazna za:

pravna lica u iznosu od 500,00 – 3.000,00 KM.

odgovorna lice u pravnom licu u iznosu od 200,00 KM – 500,00 KM.

Član 11.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove Odluke u okviru svoje nadležnosti vrše inspekcijski organi i nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru svoje nadležnosti.

Nadzor nad primjenom odredbi koje se odnose na buku u periodu od 22 do 06h u zimskom periodu i od 23 do 07 h u ljetnom periodu vrši nadležna policijska uprava MUP-a ZDK, u skladu sa zakonom.

Član 12.

Kada službenici policije u vršenju službenih poslova i zadataka saznaju za prekršaj propisan ovom Odlukom, mogu privremeno oduzeti predmete koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršavanje prekršaja, kao i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom osnovu.

U slučaju da nadležni organ nadzora utvrdi kontinuirano u određenom vremenskom periodu kršenje odredbi ove Odluke, a koje se odnose na stvaranje buke, dužni su po službenoj dužnosti zahtjevati inspekcijski nadzor prema pravnom ili fizičkom licu koje je izvor buke, bez obzira na broj prethodno izrečenih prekršajnih mjera.

III – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u Službenom glasniku općine Maglaj.

Broj: 02-05-1-1511/18

Datum: 04.07.2018. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.**

78.

Na osnovu člana 17. Zakonom o javnom okupljanju ("Službene novine Zeničko -dobojskog kantona broj 10/16) i člana 18. Statuta općine Maglaj („Službene novine općine Maglaj“, broj 8/07,3/08 i 6/08), Općinsko vijeće općine Maglaj na sjednici održanoj dana 04.07. 2018. godine, donosi

ODLUKU o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana na području općine Maglaj

Član 1.

Ovom Odlukom određuju se prostori i objekti primjereni za organizovano javno okupljanje građana (u daljem tekstu: javni skup) na području općine Maglaj.

Pod javnim okupljanjem građana podrazumijevaju se mirna okupljanja i javni protesti, javne priredbe i drugi oblici okupljanja građana na prikladnom, otvorenom ili zatvorenom prostoru.

Drugim oblicima okupljanja podrazumijevaju se okupljanja kojima je svrha ostvarivanje privrednih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa.

Član 2.

Prostori i objekti primjereni za javni skup su javna mjesta koja su pristupačna i pogodna za okupljanje lica čiji broj i identitet nije unaprijed određen i na kome okupljanje građana ne dovodi do ugrožavanja prava drugih lica, sigurnosti ljudi i imovine, zdravlja ljudi i ometanja javnog saobraćaja.

Prostor prikladan za javno okupljanje je i prostor na kojem se odvija saobraćaj, kada je moguće dodatnim mjerama, obezbijediti privremenu izmjenu režima saobraćaja kao i zaštitu zdravlja i sigurnost ljudi i imovine i prava drugih osoba.

Član 3.

1. Prostori za mirno okupljanje i javne proteste (organizovani), na području općine Maglaj su:

Prostori ispred zgrade općine Maglaj i svih drugih javnih ustanova na području općine Maglaj, pod uslovima iz člana 8. ove odluke, odnosno pod uslovom da se u školskim i predškolskim ustanovama ne održava nastavni proces, dalje da se ne ometa rad ustanova, da se obezbjedi neometan ulazak stranaka u javnu ustanovu, da se obezbjedi pristup vozilima (privatnim i službenima u zdravstvenim ustanovama vozilima hitne pomoći), da se mirna okupljanja organizuju izvan zelenih javnih

površina,da se ne ugrožavaju prava drugih lica, sigurnost ljudi i imovine, zdravlje ljudi i ometanje javnog saobraćaja.

2. Prostori za mirno okupljanje koje podrazumjeva svako neorganizovano, spontano okupljanje, koje se ne prijavljuje, su:

Prostor ispred zgrade općine Maglaj i svih drugih javnih ustanova na području općine Maglaj, pod uslovima iz člana 8. Ove odluke odnosno pod uslovom da se u školskim i predškolskim ustanovama ne održava nastavni proces dalje pod uslovom da ne ometaju rad ustanova, da se obezbjedi neometan ulazak stranaka u javnu ustanovu, da se obezbjedi pristup vozilima (privatnim i službenim, u zdravstvenim ustanovama vozilima hitne pomoći), da se mirna okupljanja organizuju izvan zelenih javnih površina,da se ne ugrožavaju prava drugih lica, sigurnost ljudi i imovine, zdravlje ljudi i ometanje javnog saobraćaja.

3. Za javne priredbe (okupljanja organizovana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrovanih djelatnosti) određuju se slijedeći prostori i objekti:

Sportske dvorane, sportski stadion, ograđeni poligoni, trgovi, prostor na Tržnom centru u Maglaju uz ulicu Aleja Ljiljana, prostor ispred Doma kulture Edhem Mulabdić, kao i neki drugi prostori koji predlože organizatori javnog okupljanja ukoliko postoje uslovi za održavanjem istog, pod uslovom da održavanjem istih, nivo buke koji proizvode ne prelazi zakonom dozvoljene granice, čime bi se mogao ugroziti život i rad ljudi a posebno njihovo zdravlje, da se ne ugrožavaju prava drugih lica, sigurnost ljudi i imovine i ometanje javnog saobraćaja .

4. Za druge oblike okupljanje (okupljanja kojima je svrha ostvarivanja privrednih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa, koji nemaju za cilj ostvarivanja prihoda), određuju se slijedeći prostori:

Sportske dvorane, sportski stadion, ograđeni poligoni, trgovi, prostor na Tržnom centru u Maglaju uz ulicu Aleja Ljiljana, prostor ispred Doma kulture Edhem Mulabdić, kao i neki drugi prostori koji predlože organizatori javnog okupljanja, pod uslovom da održavanjem istih, nivo buke koji proizvode ne prelazi zakonom dozvoljene granice, čime bi se mogao ugroziti život i rad ljudi a posebno njihovo zdravlje,da se ne ugrožavaju prava drugih lica, sigurnost ljudi i imovine i ometanje javnog saobraćaja.

MIRNA OKUPLJANJA I JAVNI PROTESTI

Član 4.

Pod mirnim okupljanje i javnim protestima (u daljem tekstu: mirna okupljanja), podrazumjeva se svako organizovano okupljanje građana, koje se održava radi javnog nenasilnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa.

Pod mirnim okupljanjem podrazumjeva se i svako neorganizovano, spontano okupljanje građana, kao neposredna reakcija na određeni događaj, nakon tog događaja, koji se održava radi izražavanja mišljenja i stavova povodom nastalog događaja.

Mirna okupljana se mogu organizovati na otvorenom prostoru namjenjenom ili prikladnom za njihovo održavanje a koji je utvrđen u članu 3. stav 1.i 2. ove Odluke.

Mirna okupljanja iz stava 2. ovog člana se ne prijavljuju.

Član 5.

Organizator mirnog okupljanja je pravno ili fizičko lice (u dalnjem tekstu: organizator), koje priprema, saziva, organizuje, održava, prati i nadzire javni skup u skladu sa ovom Odlukom.

Kada mirno okupljanje organizuje grupa građana ili više pravnih lica, organizator je dužan da odredi zajedničkog zastupnika.

Član 6.

Organizator mirnog okupljanja, odnosno njegov zastupnik, dužan je podnijeti prijavu za održavanje mirnog okupljanja. Mirno okupljanje se prijavljuje najkasnije sedam dana prije početka njegovog održavanja.

Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se policijskoj stanici.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, iz naročito opravdanih razloga, prijava se može podnijeti najkasnije 48 sati prije početka održavanja mirnog okupljanja, uz obrazloženje neprijavljinja u propisanom roku.

IZUZECI OD OBAVEZE PRIJAVLJIVANJA MIRNOG OKUPLJANJA

Član 7.

Od obaveze prijavljivanja mirnog okupljanja oslobođeni su udruženja, političke stranke i druga pravna lica u slijedećim slučajevima:

- a) uobičajeni sastanci ili seminari ili druga slična okupljanja koja se održavaju u zatvorenom prostoru na kojima pristup imaju lica po pozivu,
- b) uobičajena okupljanja, sastanci, tribine, okrugli stolovi ili okupljanja registrovanih političkih stranaka, sindikalna okupljanja, koja se održavaju u zatvorenom prostoru
- c) političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata organizuju i održavaju mirna okupljanja u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Ne prijavljuju se protesti pojedinaca.

Protesti pojedinaca se mogu organizovati na prostoru ispred zgrade općine Maglaj, i svih drugih javnih ustanova na području općine Maglaj, pod uslovom da ne ometaju rad ustanova, da se obezbjedi neometan ulazak stranaka u javnu ustanovu, da se obezbjedi pristup vozilima (privatnim i službenim), da se protest pojedinca organizuje izvan zelenih javnih površina, da se ne ugrožavaju prava drugih lica, sigurnost ljudi i imovine, zdravlje ljudi i ometanje javnog saobraćaja.

O svakom okupljanju iz stava a. i b ovog člana, čije održavanje izričito zahtjeva preduzimanje dodatnih mjeru osiguranja, organizator odnosno zajednički zastupnik dužan je obavjestiti nadležnu policijsku stanicu.

Član 8.

Izuzetno od odredbe člana 7. ove odluke, mirno okupljanje ne smije se održati u blizini:

- a) u blizini predškolskih i školskih ustanova, dok se u njima obavlja nastavni proces,
- b) u blizini zdravstvenih ustanova, na način da ometa pristup vozilima hitne pomoci i remeti mir bolesnicima,
- c) na javnom putu i saobraćajnicama na kojima se odvija šinski saobraćaj, na način kojima se ugrožava sigurnost saobraćaja,
- d) u zaštićenim parkovima prirode, osim mirnih okupljanja koja imaju za cilj unapređenje i popularizaciju zaštite prirode i čovjekove okoline,
- e) u blizini spomenika kulture, ako bi to moglo prouzrokovati uništenje ili oštećenje zaštićene vrijednosti,
- f) na drugim mjestima, ako bi se s obzirom na vrijeme, broj učesnika ili karakter mirnog okupljanja, moglo ozbiljnije poremetiti kretanje, sigurnost, red i mir većeg broja građana,
- g) u blizini objekata koji se posebno osiguravaju, na udaljenosti od najmanje 20 metara.

ZABRANA OKUPLJANJA	ODRŽAVANJA	MIRNOG
-------------------------------	-------------------	---------------

Član 9.

Održavanje mirnog okupljanja će se zabraniti ako:

- a) je usmjereno na narušavanje javnog reda i mira ili ugrožavanje života i sigurnosti ljudi i imovine,
- b) je usmjereno na vršenje krivičnih djela ili podsticanje na vršenje krivičnih djela,
- c) je prijavljeno održavanje mirnog okupljanja na prostorima na kojima se, na osnovu zakona ne smije održati,
- d) nije blagovremeno i uredno prijavljeno kada je prijavljivanje obavezno,
- e) su ciljevi usmjereni na pozivanje i podsticanje na oružani sukob ili upotrebu nasilja, na kršenje zagarantovanih prava i sloboda čovjeka, na nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju ili netrepljivost,
- f) je to potrebno radi sprečavanja, ugrožavanja zdravlja ljudi, na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva,
- g) po pismenom nalogu policijske stanice, organizator blagovremeno ne poduzima dodatne mjere osiguranja,
- h) ga organizuje pravno ili fizičko lice, čiji je rad pravosnažnom odlukom nadležnog suda zabranjen, i je na javnom okupljanju planirano istupanje lica, kome je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno javno istupanje

Rješenje o zabrani održavanja mirnog okupljanja donosi nadležna policijska stanica i isto se donosi u roku od 48 sati prije prijavljenog početka održavanja mirnog okupljanja, odnosno 24 sati ako se radi o izuzetku iz člana 6. stav 3. ove Odluke.

OSIGURANJE REDA I MIRA NA MIRNOM OKUPLJANJU

Član 10.

Organizator je dužan osigurati red i mir u toku održavanja mirnog okupljanja, u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru.

Organizator je dužan utvrditi mjerne osiguranja i obezbijediti dovoljan broj redara.

Organizator može obavljanje redarskih poslova povjeriti Agenciji za zaštitu ljudi i imovine. Dužnost organizatora je da preduzme odgovarajuće mjerne medicinske zaštite i zaštite od požara. Održavanje javnog reda i mira na prostoru koji se nalazi neposredno uz mjesto održavanja javnog skupa vrše policijski službenici policijske stanice na čijem se području javni skup održava.

Član 11.

Ako mjere osiguranja koje je utvrdio organizator, prema procjeni nadležne policijske stanice nisu dovoljne, policijska stanica pismeno nalaže organizatoru da preduzme dodatne mjere osiguranja u roku koji ne može biti kraći od 24 sata.

Ukoliko organizator ne postupi blagovremeno po naloženim mjerama, policijska stanica će zabraniti održavanje javnog skupa.

Član 12.

Redar je za vrijeme obavljanja poslova održavanja reda i mira dužan štititi učesnike mirnog okupljanja i imovinu koja se nalazi na prostoru na kojem se održava javni skup.

Član 13.

Na prostoru gdje se održava mirno okupljanje, organizator je dužan omogućiti prolazak vozila policije, hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i vozilima nadležnog tužilaštva.

VODITELJ MIRNOG OKUPLJANJA

Član 14.

Organizator je dužan odrediti voditelja mirnog okupljanja.

Voditelj je lice koje vrši nadzor nad održavanjem mirnog okupljanja i usmjerava rad redara.

Voditelj je dužan poduzeti mjere radi osiguranja reda i mira na mirnom okupljanju.

Dužnost voditelja je da prekine mirno okupljanje ako nastupi stvarna opasnost za sigurnost ljudi i imovine.

Voditelj može nastaviti prekinuto mirno okupljanje ako su u međuvremenu otklonjene okolnosti iz stava 4. ovog člana, u vremenskom terminu u kojem je mirno okupljanje najavljeno.

PREKID MIRNOG OKUPLJANJA

Član 15.

Policijski službenici ovlašteni su da sprječe ili prekinu mirno okupljanje ako se:

- a) učesnici pozivaju govorom i pismenim transparentima ili podstiču na oružani sukob, ili nasilje, kršenje zagarantovanih prava i sloboda čovjeka, nacionalnu, rasnu vjersku ili drugu mržnju,
- b) nastupi stvarna ili direktna opasnost od nasilja, uništavanja materijalnih dobara ili drugi oblici narušavanja javnog reda i mira u većem obimu,
- c) nastupi stvarna ili direktna opasnost po zdravlje učesnika mirnog okupljanja ili drugih ljudi,

- d) njegovo održavanje nije blagovremeno i uredno prijavljeno, ako je prijavljivanje obavezno ili je zabranjeno,
- e) ga organizuje politička organizacija ili udruženje građana čiji je rad zabranjen ili ako ga sazove ili na njemu javno istupa lice koje je pravosnažnom sudskom odlukom izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog skupa,
- f) se održava na mjestu koje nije navedeno u prijavi,
- g) je neko od učesnika mirnog okupljanja naoružan,
- h) redari ne mogu održati red i mir,
- i) se mirno okupljanje održava na prostoru koji nije naveden u ovoj Odluci

Član 16.

Policijski službenici će naredbu o prekidu mirnog okupljanja saopštiti voditelju mirnog okupljanja. Voditelje dužan učesnicima mirnog okupljanja saopštiti da je mirno okupljanje prekinuto i zatražiti da se mirno razidu.

U protivnom ukoliko voditelj ili učesnici odbiju da postupe u skladu sa naredbom policijskog službenika, isti će preduzeti mjere i radnje u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona.

Član 17.

Mirno okupljanje se može održati u vremenu od 08,00 do 22,00 sata.

JAVNE PRIREDBE

Član 18.

Pod javnim priredbama podrazumjevaju se okupljanja organizovana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrovane djelatnosti.

Javne priredbe se mogu organizovati na otvorenom ili na zatvorenom prostoru namjenjenom ili prikladnom za njihovo održavanje a koji je utvrđen u članu 3. stav 2. ove Odluke.

Član 19.

Organizator javne priredbe je pravno ili fizičko lice koje u skladu sa ovom Odlukom organizuje javnu priredbu.

Kad javnu priredbu organizuje grupa građana ili više pravnih lica, dužne su odrediti zajedničkog zastupnika.

Član 20.

Organizator javne priredbe, odnosno njegov zastupnik, dužan je podnijeti prijavu za održavanje javne priredbe.

Javna priredba se prijavljuje najkasnije sedam dana prije početka njegovog održavanja.

Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se policijskoj stanici.

Član 21.

Na javnoj priredbi, prije početka i po završetku, kao i za vrijeme njenog održavanja zabranjena je prodaja, točenje i ponuda alkoholnim pićem. Organizator javne priredbe dužan je poduzeti sve potrebne mјere radi realizacije zabrane iz stava 1. ovog člana.

ZABRANA ODRŽAVANJA JAVNE PRIREDBE

Član 22.

Zabranit će se održavanje javne priredbe ako:

- a) nije blagovremeno i uredno prijavljena,
- b) organizator po procjeni nadležne policijske stanice ne sproveđe dodatne mјere osiguranja iz člana 12. ove Odluke,
- c) je prijavljena na prostoru koji nije namjenjen ili nije prikladan za održavanje javne priredbe,
- d) postoji stvarna opasnost da bi održavanje javne priredbe bila ugrožena sigurnost lica i imovine, narušen javni red i mir u većem obimu ili ugroženo zdravlje ljudi i životne sredine.

Član 23.

Odredbe od člana 9. do člana 19. ove Odluke, se primjenjuju i na javne priredbe.

DRUGI OBLICI OKUPLJANJA

Član 24.

Pod drugim oblicima okupljanja podrazumjevaju se okupljanja kojima je svrha osiguranja privrednih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa, koji nemaju za cilj ostvarivanje prihoda.

Drugi oblici okupljanja iz stava 1. ovog člana se ne prijavljuju.

Drugi oblici okupljanja se mogu organizovati na otvorenom ili na zatvorenom prostoru namjenjenom ili prikladnom za njihovo održavanje a koji je utvrđen u članu 3. stav 3. ove Odluke.

Član 25.

Izuzetno organizator je dužan da prijavi i druge oblike okupljanja, ako karakter ili očekivani broj učesnika drugog oblika okupljanja nalaže preduzimanje dodatnih mјera osiguranja.

Član 26.

Prijava se podnose nadležnoj Policijskoj stanici.

Član 27.

Odredbe od člana 9. do člana 19. ove Odluke primjenjuju se i na druge oblike javnog okupljanja, osim u slučajevima kada se održavaju sportska takmičenja na području općine, a kada je u pitanju bezbjednost gledalaca, takmičara ili sportske priredbe, sprečavanje, suzbijanje i sankcionisanje nedoličnog ponašanja, nereda i nasilja, prije, i za vrijeme i nakon sportskog takmičenja ili sportske priredbe i druga pitanja od značaja za bezbjednost ljudi i imovine primjenjuju se odredbe Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine Zeničko-dobojskog katona" broj 2/06).

Član 28.

Organizator javnog skupa dužan je sa vlasnikom navedenih prostora i objekata iz člana 3. Ove Odluke, sačiniti Ugovor o korištenju prostora, u kojem će biti detaljno definisani uslovi korištenje prostora ili objekta u svrhu održavanja javnog skupa.

JAVNO OKUPLJANJE U POKRETU

Član 29.

Javni okupljanje u pokretu može se odvijati na prostoru na kome se odvija saobraćaj prevoznim sredstvom kada je moguće dodatnim mjerama obezbjediti privremenu izmjenu režima saobraćaja kao i zaštitu zdravlja i bezbjednost ljudi i imovine. Javno okupljanje u pokretu na prostoru iz stava 1. ovog člana, može se odvijati samo neprekidnim kretanjem i zadržavanjem na mjestu polaska i završetka.

Mjesto polaska, kretanja učesnika i mjesto završetka, odredit će nadležni organ nakon prijavljivanja određenog prostora od strane sazivača javnog skupa.

Član 30.

Organizator javnog skupa odgovara za štetu koju počine učesnici javnog okupljanja, prema pravilima objektivne odgovornosti.

Član 31.

Za provođenje ove odluke zadužuje se PU Zavidovići Policijska stanica Maglaj.

Član 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama općine Maglaj“.

Broj: 02-05-1-1509 /2018.

Datum: 04.07.2018.godine

**PREDSJEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.**

79.

Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH («Sl. novine Federacije BiH» br. 25/03) i člana 18. stav 1. alineja 19. Statuta Općine Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj", broj: 8/07; 3/08 i 6/08) rješavajući po zahtjevu Ibraković (Adil) Safete iz Maglaja, Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana 04.07.2018. godine, donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se pravo svojine u korist Ibraković (Adil) Safete, iz Maglaja, kao pravnog sljednika graditelja garaže na građevinskom zemljištu označenom sa:

- k.č. broj: 1059/21 "Garaža" garaža površine 18 m², upisana u pl. br. 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj, sa 1/1, po katastru zemljišta , a po podacima zemljišne knjige odnosi se na k.č. broj 1059/21 "Garaža" garaža površine 18 m², upisana u zk. ul. br. 4685 k.o. Maglaj, Društvena svojina zabilježba upravljanja i korištenja Općina Maglaj sa 1/1.

2. Ibraković Safeta je dužna platiti naknadu za zemljište iz tačke 1. ovog rješenja u iznosu od 1.260,00 KM i to na žiro račun Budžeta Općine Maglaj br. 199-046-00032516-34, vrsta prihoda 722611.

3. Naknadu za uređenje u iznosu od **134,90 KM** i naknadu za pogodnost /rentu/ u iznosu od **337,26 KM** dužna je uplatiti Ibraković Safeta u roku od 10 /deset/ dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja na žiro račun Budžeta Općine Maglaj br. 199-046-00032516-34, naknada za uređenje - vrsta prihoda 722433, naknada za pogodnost /renta/ - vrsta prihoda 722435.

4. Na zemljištu iz tačke 1. ovog rješenja, po pravosnažnosti ovog rješenja i izmirenim obvezama, Zemljišnoknjižni ured Maglaj Općinskog suda u Zavidovićima i Katastar Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj će brisati iz dosadašnjih i izvršiti upis u nove i to:

Pravo svojine

**IBRAKOVIĆ SAFETA kć Adila , iz Maglaja, sa
1/1.**

5. Troškove postupka u iznosu od 100,00 KM dužna je , u roku od 8 /osam/ dana od dana

prijema ovog rješenja, uplatiti Ibraković Safeta na žiro račun Budžeta Općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34 , vrsta prihoda 722611.

Obratljene

Ibraković (Adil) Safeta iz Maglaja, se dana 14.03.2018. godine, obratila Općinskom vijeću Maglaj, zahtjevom za utvrđivanje prava svojine na zemljištu ispod garaže - otkup zemljišta ispod garaže, izgrađene na lokaciji u Ulici Aleja ljljana ispred T-1 objekta, na k.č. broj 1059/21 k.o. Maglaj , nastale cijepanjem k.č. broj: 1059/1 k.o. Maglaj. U zahtjevu navodi da je navedenu garažu njen rahmetli suprug Ibraković Šaban stekao – kupio na osnovu Ugovora o izgradnji i prodaji zidane tipske garaže na lokaciji Aleja ljljana - ispred objekta T-1, broj: 242/01 zaključenog dana 12.12.2001. godine između d.d. "Natron" Maglaj kao izvođača – prodavca i Ibraković (Mustafa) Šabana kao naručioca – kupca , a da je ona kao njegov zakonski nasljednik na osnovu rješenja o nasleđivanju broj sudskog spisa : 42 1 O 010555 16 O , broj notarskog spisa : UPP 165/2016 od 22.09.2016. godine, stekla prava iz navedenog Ugovora o izgradnji i prodaji predmetne garaže, o čemu je priložila dokaze.

U postupku rješavanja po podnesenom zahtjevu utvrđeno je sljedeće:

- Da je za predmetnu garažu formirana građevinska parcela te da je stručno lice za geodetske poslove Đenana Bosnić, dipl. ing. geod. izvršila identifikacija te u izjavi na zapisnik broj:05-31-6-588/18 od 21.03.2018. godine, konstatovala da se zahtjev stranke odnosi na zemljište označeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
- Da je stručno lice za urbanizam Jasmina Hajrulahović, dipl. ing. arh. u izjašnjenju broj: 05-31-6-588/18 od 14.06.2018. godine ustvrdila da je nakon izvršene identifikacije zemljišta označenog sa k.č. br. 1059/21 na katastarskim planovima i izvršenog uvida u dokumentaciju Službe utvrđeno da navedeno zemljište označeno sa k.č. br. 1059/21 nalazi se u obuhvatu Regulacionog plana "Centar Maglaj – sjeverni dio" ("Sl. novine Općine Maglaj", broj: 8/05 i 4/09). Grafičkim prikazom najmena i razmještaj objekata izgrađeni niz od 10 garaže u okviru kojeg se nalazi i garaža izgrađena na zemljištu 1059/21 vlasništvo Ibraković Safete ima stasuts stalnih objekata. Prilaz objektima garaža se predviđa sa uređenih prilaznih saobraćajnica. Kako predmetni objekat planskom dokumentacijom ima status stalnog objekta za isti se naknadno može izdati odobrenje za građenje. Izvršenim uvidom u dokumentaciju Službe utvrđeno je da je Općini Maglaj izdata urbanistička saglasnost broj: 05-23-3-1286/09 od 09.09.2009. godine za izgradnju dva

niza garaža, u kojoj je tačkom III/2 određen gabarit niza od 10 garaža koji iznosi 33,25 x 5,50 metara. Unutrašnji gabarit svake pojedinačne garaže u nizu od 10 garaža je 3,15 x 5,10 m, a korisna površina iznosi 16,06 m². Na osnovu podataka iz Izvoda iz Katastra sa ucrtanom lokacijskom pozicijom izgrađenih garaža, utvrđeno je da se predmetni objekat garaža izgrađen na k.č. br. 1059/21 nalazi u II zoni građenja. U skladu sa navedenom Odlukom naknada za 1 m² korisne površine za objekte garaža u II zoni iznosi 8,40 KM. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 134,90 KM.

U prilogu naprijed navedenog izjašnjenja stručnog lica za urbanizam dostavljen je Izvod iz Regulacionog plana "Centar Maglaj - sjeverni dio", Grafički prikaz namjena i razmještaj objekata sa označenim objektima garaža – k.č. br. 1059/21.

- Da podnositelac zahtjeva traži da joj se utvrdi pravo svojine na građevinskom zemljištu na kojem ima izgrađenu garažu, označenom sa k.č. broj: 1059/21, površine 18 m², kao vlasniku odnosno pravnom sljedniku graditelja predmetne garaže u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu, te da je saglasna platiti naknadu za zemljište na kome je predmetna garaža izgrađena kao i naknadu za uređenje i rentu u skladu sa Zakonom i važećim općinskim odlukama.

- Da je Općinsko pravobranilaštvo u izjavi datoj na zapisnik broj U. 6/18 od 19.06.2018. godine istaklo da je prethodno izvršilo uvid u spis kao i izjavu od strane stručnog lica za urbanizam i geodeziju nakon čega konstatiše da predmetno zemljište u naravi čini neizgradjeno gradjevinsko zemljište kojim Općina upravlja i raspolaze, član 6. Zakona o gradjevinskom zemljištu, da iz dostavljene dokumentacije je nesporno da na predmetnom zemljištu postoji izgradjen objekat i koji je predviđen kao stalan a shodno prostorno planskoj dokumentaciji – Regulacioni plan „Centar Maglaj – sjeverni dio“, da je Općinsko vijeće Maglaj na svojoj sjednici donijelo Odluku /“Službene novine Općine Maglaj“, broj: 6/08 / o načinu dodjele zemljišta za izgradnju garaža kao i zemljišta na kojem su investitori izgradili postojeće garaže, da se Općinsko pravobranilaštvo u ovom postupku neće osrvrati na pomenutu Odluku iz razloga što su članom 45. ZGZ propisani uvjeti i način dodjele neizgradjenog gradjevinskog zemljišta tj. izričito je propisano da se dodjela može vršiti samo putem javnog konkursa. Općinsko pravobranilaštvo je s obzirom na utvrđene činjenice tj. da se na predmetnom zemljištu nalazi izgradjen objekat predlažilo da se u toku postupka utvrdi mogućnost dodjele zemljišta isključivo primjenom člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu, tj. da nadležna služba donese rješenje na temelju Zakona a nakon utvrđenih relevantnih

činjenica, odnosno da li se za izgrađeni objekat može naknadno izdati odobrenje za građenje, pa ukoliko su ispunjeni uvjeti iz navedenog člana Općinsko pravobranilaštvo predlaže da se cijena odredi od strane Općinskog vijeća prilikom donošenja rješenja o dodjeli neizgradjenog građevinskog zemljišta i to po prethodno pribavljenom nalazu Komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti , tj. da cijena bude u skladu sa članom 62. do 68. Zakona o građevinskom zemljištu a u vezi sa članom 53. Zakona o eksproprijaciji tj. ista ne može biti niža od prosječne cijene postignute na toj lokaciji. Općinsko pravobranilaštvo također je uputilo na dosljednu primjenu i odredaba Zakona o građenju ZDK-a , Zakona o građevinskom zemljištu kao i Odluke o građevinskom zemljištu općine Magla i to u pogledu obračuna naknade za uređenje zemljišta i rente jer se Odlukom detaljnije uređuju načelne odredbe Zakona i ista mora biti usklađena sa Zakonom.

U postupku utvrđivanja činjenica, utvrđeno je da je Odlukom Općinskog načelnika broj: 01-49-2113/01 od 02.11.2001. godine dodijeljeno zemljište u zakup za izgradnju privremenih objekata- garaža na lokaciji u sjevernom dijelu grada u ulici Aleja Ijljana ispred objekta T-1 u nizu označenom brojevima 1-10 ponuđaćima među kojima pod tačkom 3 Ibraković Šabanu (pravnom predniku podnositeljice zahtjeva Ibraković Safete), ta da je dana 12.12.2001. godine zaključen Ugovor o izgradnji i prodaji zidane tipske garaže na lokaciji Aleja Ijljana - ispred objekta T-1, broj: 242/01, između d.d. "Natron" Maglaj kao izvođača – prodavca i Ibraković (Mustafa) Šabana kao naručioca – kupca , da je uz zahtjev priloženih uplatnica, računa i zapisnika o primopredaji utvrđeno da je pravni prednik podnositeljice zahtjeva Ibraković Šaban kao naručilac – kupac predmetne garaže izvršio uplatu po Ugovoru o građenju predmetne garaže u iznosu od 1.190,00 KM a ostatak u iznosu od 2.200,00 KM kreditnim sredstvima preko PBS Maglaj, te da je dana 28.03.2002. godine izvršena primopredaja predmetne garaže između izvođača radova "Natron" Maglaj d.d. Maglaj i naručioca – kupca Ibraković Šabana, da je dana 29.11.2001. godine zaključen Ugovor o zakupu predmetnog zemljišta broj 01-49-2468/01, između Općine Maglaj kao zakupodavca i Ibraković Šabana kao zakupca, te dana 06.09.2005. godine zaključen Anex Ugovora o zakupu zemljišta broj 01-49-2468/01 od 29.11.2001. godine, da je uvidom u rješenje o nasljeđivanju (sa ugovorom o diobi) broj sudskog spisa : 42 1 O 010555 16 O , broj notarskog spisa : UPP 165/2016 od 22.09.2016. godine, utvrđeno da je Ibraković Šaban sin

Mustafe umro dana 22.07.2016. godine i da je navedenim rješenjam podnositeljica zahtjeva Ibraković Safeta kći Adila, supruga ostavitelja, proglašena zakonskim nasljednikom prava iz Ugovora o izgradnji i prodaji predmetne garaže broj: UG -242/01 od 2001. godine, te da je dana 31.03.2018. godine podnositeljica zahtjeva Ibraković Safeta kao zakonski nasljednik Ibraković Šabana po naprijed navedenom rješenju o nasljedivanju, kao zakupac, sa Općinom Maglaj, kao zakupodavcem , zaključila Anex II Ugovora o zakupu br. 01-49-2468/01 od 29.11.2001. godine, broj 01-49-2468/01-2, za period od 29.11.2011. do 31.03.2018. godine.

Na osnovu podataka utvrđenih uvidom u pismeno Službe za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, broj: 04-14-10-1043/18 od 13.06.2018. godine i dostavljene uplatnice o uplati ostatka duga, utvrđeno je da su Ibraković Šaban pravni prednik podnositeljice zahtjeva i podnositeljica zahtjeva Ibraković Safeta izmirili obaveze po osnovu Ugovora o zakupu zemljišta broj 01-49-2468/01 od 29.11.2001. godine, Anex-u Ugovora o zakupu zemljišta broj 01-49-2468/01 od 29.11.2001. godine, zaključenom dana 06.09.2005. godine i Anex-u II Ugovora o zakupu br. 01-49-2468/01 od 29.11.2001. godine , broj 01-49-2468/01-2 od 31.03.2018. godine.

Naknada za zemljište je obračunata po osnovu opredijeljene cijene od strane Općinskog vijeća u iznosu od 70,00 KM za 1m2.

Članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu je propisano da će na građevinskom zemljištu u državnoj svojini na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta radi građenja , a za koju se može naknadno izdati odobrenje za građenje po odredbama Zakona o prostornom uređenju , Općinsko vijeće utvrditi pravo vlasništva u korist graditelja, odnosno njegovog pravnog slijednika, uz obavezu plaćanja naknada za dodijeljeno zemljište na korištenje i za uređenje građevinskog zemljišta uz prethodno raspravljene imovinsko pravne odnose.

Članom 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. novine općine Maglaj“, broj 8/12) je izmijenjen član 48. navedene Odluke tako da je stavom 1. člana 48. naknada za pogodnost (renta) i naknada za uređenje građevinskog zemljišta kod izgradnje ili dogradnje navedenih pomoćnih objekata , između kojih i garaža umanjena za 40% u odnosu na nakande za stambene objekte.

Na osnovu izloženog, u skladu sa članom 61. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu i odredbama

navedenog zakona koje se odnose na naknadu za dodjeljeno zemljište na korištenje i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, odredbama Odluke o građevinskom zemljištu Općine Maglaj, te Odluke o prosjećnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m² korisne stambene površine na području Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj, broj: 3/18), odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Troškovi postupka su obračunati u skladu sa tarifnim brojem 16. Odluke o općinskom administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa («Sl. novine Općine Maglaj» br. 06/13).

Protiv ovog Rješenja ne može se uložiti žalba , ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici i to u roku od 30 /trideset/ dana od dana prijema istog .

Broj: 02-05-1-1514/18

Datum, 04.07.2018. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.**

80.

Na osnovu člana 18. i 66.stav 2. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 13/17), a na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana 04.07.2018. godine, d o n o s i

**ODLUKU
o dodjeli studentskih stipendija redovnim
studentima sa područja općine Maglaj za
akademsku 2017/2018. godinu**

Član 1.

U Budžetu Općine Maglaj za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 KM za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu.

Član 2.

Iz planiranih sredstava, a na osnovu Kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu, i naredne godine bit

**sa područja općine Maglaj za akademsku
2017/2018. godinu**

će dodijeljeno onoliki broj stipendija koje ne budu dodijeljene na višim nivoima vlasti kod Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za obrazovanje nauku kulturu i sport Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Isplata studentskih stipendija vršit će se u skladu sa Budžetom Općine Maglaj, a na osnovu posebno donesenih Odluka o isplati istih od strane Općinskog načelnika.

Za deficitarna zanimanja i učenike generacija određuje se iznos od 1.000,00 KM, a za preostale studente jednak iznos u okviru planiranih sredstava u Budžetu.

Član 3.

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti raspisat će Konkurs za dodjelu stipendija, a Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika provest će propisanu proceduru i utvrditi spisak studenata za dodjelu stipendija.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti i Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenim novinama Općine Maglaj“.

Broj: 02-05-1-1510 /18

Maglaj, 04.07.2018. godine

**PREDsjEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.**

81.

Na osnovu člana 18. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i člana 2. Odluke o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu, a na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj 04.07.2018. godine, d o n o s i

**OPŠTI KRITERIJI
za dodjelu stipendija redovnim studentima
dodiplomskog studija**

I

Iz Budžeta Općine Maglaj dodjeljuju se stipendije redovnim studentima dodiplomskog studija s prebivalištem na području općine Maglaj, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim kriterijima.

II

Stipendija može biti dodijeljena studentima koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da imaju prebivalište na području općine Maglaj,
- da su redovni studenti studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini,
- da u 2017/2018. akademskoj godini ne koriste stipendiju ili studentski kredit od nekog drugog subjekta.

Pravo na dodjelu stipendija NEMAJU studenti:

- koji obnavljaju godinu na istom ili drugom fakultetu,
- koji imaju status apsolventa,
- koji studiraju na privatnim visokoškolskim ustanovama

III

Studentske stipendije se dodjeljuju za 2017/2018. akademsku godinu, a visina je utvrđena Odlukom o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Maglaj za akademsku 2016/2017. godinu.

Prednost za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. akademskoj godini za redovne studente upisane na javnim univerzitetima u BiH, koji imaju prebivalište na području općine Maglaj i nemaju stipendiju od drugog davaoca imaju :

1. **Učenici generacije (studenti I godine) –**
2. **Studenti u deficitarnim zanimanjima –** bit će utvrđeni naknadno, a po prijedlogu Općinskog načelnika nakon obavljenih konsultacija sa privrednim subjektima, javnim ustanovama i institucijama.

IV

Studenti-učenici generacije uz zahtjev za dodjelu stipendije prilažu pored tražene dokumente i diplomu učenika generacije iz prethodne školske godine.

Stipendija za studente iz tačke III stav 2. iznosi 1.000,00 KM, a ostale kategorije jednak iznos u okviru planiranih budžetskih sredstava .Prijedlog

liste kandidata za dodjelu stipendija utvrđuje se na osnovu ostvarenih bodova po slijedećim Kriterijima:

V

Način bodovanja kandidata :

Opšti uspjeh u prethodnom školovanju za studente **prve** godine određuje se uzimajući u obzir opšti uspjeh u posljedne četiri godine obrazovanja u srednjoj školi, a boduje se kako slijedi:

Prosječna ocjena 4,50 – 5,00	180 bodova
Prosječna ocjena 3,50 – 4,49	...	140 bodova
Prosječna ocjena 2,50 – 3,49	...	100 bodova
Prosječna ocjena 2,00 - 2,49	...	60 bodova

Opšti uspjeh u prethodnom školovanju za studente **viših** godina, određuje se uzimajući u obzir ocjene svih položenih ispita, a boduje se kako slijedi:

Prosječna ocjena 9,00 – 10,00	...	180 bodova
Prosječna ocjena 8,00 – 8,99	...	160 bodova
Prosječna ocjena 7,00 – 7,99	...	120 bodova
Prosječna ocjena 6,00 – 6,99	...	80 bodova

Studenti deficitarnih zanimanja i učenici generacija za I godinu odmah ostvaruju 200 bodova s čim ostvaruju prednost u odnosu na ostale studente .

U slučaju prijave na konkurs studenata čije su ocjene na fakultetu iskazane od 1-5, primjenjivat će se tumačenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO Kantona.

STUDENTI SA ISTIM BROJEM BODOVA

Za slučaj da se prilikom bodovanja pojavi više studenata sa istim brojem bodova, odlučujući kriterij za dodjelu stipendije bit će prosjek ocjena, u smislu hronološkog upisa na preliminarnim/ konačnim listama.

VI

1. Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu opću upravu i društvene djelatnosti raspisuje konkurs i objavljuje putem lokalnog medija, te na oglasnoj ploči i službenoj web-stranici Općine Maglaj.
2. Prijave na konkurs kandidati dostavljaju Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj, sa naznakom Komisija za dodjelu općinskih studentskih stipendija.
3. Komisija za dodjelu stipendija, imenovana Rješenjem Općinskog načelnika, provodi propisanu proceduru i utvrđuje prijedlog rang liste koji dostavlja Komisiji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Općinskog vijeća Maglaj i Općinskom načelniku.

4. Nakon dostave mišljenja Općinskog načelnika i Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Općinskog vijeća Maglaj, rang lista za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i službenoj web-stranici Općine Maglaj.

Eventualne žalbe na rang listu podnose se Komisiji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Općinskog vijeća Maglaj putem pisarnice ili pošte u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj ploči i službenoj web-stranici Općine Maglaj.

Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Općinskog vijeća Maglaj je dužna u roku od 8 (osam) dana razmotriti žalbe, te nakon toga utvrditi i objaviti na oglasnoj ploči i službenoj web-stranici Općine Maglaj konačan spisak studenata kojima se dodjeljuje općinska stipendija.

VII

Isplatu stipendija vršit će nadležne općinske službe putem tekućeg računa studenta, a u skladu s dinamikom punjenja Budžeta Općine Maglaj.

Broj: 02-05-1-1512/18

Datum, 04.07.2018. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.**

82.

Na osnovu člana 18.,97.i 102. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08, 6/08) i Zaključka Općinskog vijeća Maglaj sa 17. redovne sjednice, broj: 02-05-1-1013-18/18 od 26.04.2018. godine, Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana 04.07.2018.godine, d o n o s i

ODLUKU o razrješavanju predsjednika i članova Vijeća MZ Ulišnjak

Član 1.

Ovom Odlukom razrješavaju se dužnosti Predsjednik i članovi Vijeća MZ Ulišnjak zbog nepoštivanja pravila i procedura a u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-05-1-1013-18/18 od 26.04.2018. godine, kako slijedi:

1. Fuad Hasanić – Predsjednik Vijeća MZ Ulišnjak

2. Hašim Dedić – zamjenik Predsjednika
3. Fahrudin Mahmić – član
4. Mehmed Gračić – član
5. Zijad Mustabašić – član
6. Adnan Sirovica – član
7. Almir Gračić - član

Broj: 02-05-1-1513 /18
Maglaj, 04.07.2018. godine

PREDsjEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama Općina Maglaj“.

Broj: 02-05-1-1515/18
Maglaj, 04.07.2018. godine

PREDsjEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.

83.

Na osnovu člana 18., 97. i 102. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08, 6/08), i Zaključka Općinskog vijeća Maglaj sa 17. redovne sjednice, broj: 02-05-1- 1013-18/18 od 26.04.2018. godine, Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana 04.07.2018. godine, d o n o s i

ODLUKU o imenovanju Povjerenika MZ Ulišnjak

Član 1.

Ovom Odlukom imenuje se Ernad Bećirović za Povjerenika MZ Ulišnjak, u skladu sa stavom 4. Zaključka Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-05-1-1013-18/18 od 26.04.2018. godine.

Član 2.

Povjerenik MZ Ulišnjak će obavljati poslove organa Mjesne zajednice Ulišnjak. Povjerenik je dužan u roku od 90 dana provesti proceduru izbora i imenovanja organa Mjesne zajednice, na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-05-1-1013-18/18, od 26.04.2018. godine, te prema uputama i aktima Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Maglaj.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama Općina Maglaj“.

84.

Na osnovu člana 18., 97. i 102. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08, 6/08) i Zaključka Općinskog vijeća Maglaj sa 17. redovne sjednice, broj: 02-05-1-1013-18/18 od 26.04.2018. godine, Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj 04.07.2018. godine, d o n o s i

ODLUKU o razrješavanju predsjednika i članova Vijeća MZ Misurići

Član 1.

Ovom Odlukom razrješavaju se dužnosti Predsjednik i članovi Vijeća MZ Misurići zbog nepoštivanja pravila i procedura a u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-05-1-1013-18/18 od 26.04.2018. godine, kako slijedi:

1. Aziz Hasanić – Predsjednik Vijeća MZ Misurići
2. Semiz Nalić – član
3. Ramo Mašić – član
4. Hasan Hajdić – član
5. Alija Gračić – član
6. Mahir Smajlović – član
7. Miralem Hasaković - član

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama Općina Maglaj“.

Broj: 02-05-1-1516/18
Maglaj, 04.07.2018. godine

PREDsjEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.

85.

Na osnovu člana 18., 97. i 102. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08, 6/08), i Zaključka Općinskog vijeća

Maglaj sa 17. redovne sjednice, broj: 02-05-1- 1013-18/18 od 26.04.2018. godine, Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj 04.07.2018. godine, d o n o s i

**ODLUKU
o imenovanju Povjerenika MZ Misurići**

Član 1.

Ovom Odlukom imenuje se Samir Fetić za Povjerenika MZ Misurići, u skladu sa stavom 4. Zaključka Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-05-1-1013-18/18 od 26.04.2018. godine.

Član 2.

Povjerenik MZ Misurići će obavljati poslove organa Mjesne zajednice Misurići. Povjerenik je dužan u roku od 90 dana provesti proceduru izbora i imenovanja organa Mjesne zajednice, na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-05-101013-18/18, od 26.04.2018. godine, te prema uputama i aktima Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Maglaj.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama Općina Maglaj“.

Broj: 02-05-1-1517/18
Maglaj, 04.07.2018. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA
Svetlana Zamboni s.r.**

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

86.

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj „broj 08/07, 3/08 i 6/08), Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“broj 39/14), na prijedlog Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, Općinski Načelnik općine Maglaj, donosi

ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Maglaj za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Maglaj mijenja se Plan javnih nabavki za 2018. godinu broj 01-49-187/18 od 31.01.2018. godine tako što se u Predmetu nabavki „Radovi“ dodaje nova tačka Plana nabavki i to pod brojem 10. tako da glasi:

10. " Sanaciji i rekonstrukciji oštećenog mosta na rijeci Megari MZ Jablanica ", procjenjena vrijednost radova 34.200,00 KM sa PDV-om.

Sredstva su obezbjeđena iz vlastitih sredstava građana MZ Jablanica, Kantonalne uprave civilne zaštite Zenica i iz sredstava po osnovu Odgovora na akt broj 01-49-723/17 od 28.03.2017. godine koji je dostavljen od strane općine Travnik broj 01-523-1/17 od 05.04.2017. godine o izdvajaju sredstava za sufinansiranje u iznosu od 10.000,00 KM.

Vrsta postupka „konkurencki postupak“.

II

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Maglaj i čini sastavni dio Plana Javnih nabavki za 2018. godinu .

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sužbenim Novinama Općine Maglaj“.

Broj.01-49-187-1 /18

Datum.15.03.2018.godine

**OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmutagić s.r.**

87.

Na osnovu čl.42. Statuta općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj „broj 08/07, 3/08 i 6/08),

Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“broj 39/14), na prijedlog Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, Općinski Načelnik općine Maglaj , d o n o s i

ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Maglaj za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Maglaj mijenja se Plan javnih nabavki za 2018. godinu broj 01-49-187/18 od 31.01.2018. godine tako što se u Predmetu nabavki „Radovi“ dodaje nova tačka Plana nabavki i to pod brojem 14. tako da glasi:

14. " Sanacija šteta od elementarnih nepogoda ", procjenjena vrijednost radova 72.000,00 KM sa PDV-om.

Sredstva su obezbjeđena iz budžeta Općine Maglaj sa pozicije 613728-1 „Sanacija šteta od elementarnih nepogoda - čl.179 Zakona o ZIS vlastiti prihod Općine u iznosu od 30.000 KM, sa pozicije 613728-2 „Hitne mjere koje se provode na ZIS, i sanacija posljedica od prirodnih i dr. Nesreća u iznosu od 32.000 KM , i sa pozicije 613991-14 „Provođenje preventivnih mjer zaštite i spašavanja od prirodnih sred.nesr.čl.184 u iznosu od 10.000 KM

Vrsta postupka „pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom/ ponuđačem“.

II

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Maglaj i čini sastavni dio Plana Javnih nabavki za 2018. godinu .

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sužbenim Novinama Općine Maglaj“.

Broj.01-49-187-2 /18

Datum.07.05.2018.godine

**OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmutagić s.r.**

88.

**DOKUMENT OKVIRNOG
BUDŽETA-PRORAČUNA OPĆINE MAGLAJ
2019 – 2021. godina**

S a d r ž a j:

Poglavlje I

Informacija o dokumentu

Uvod

Poglavlje II

Makroekonomski trendovi i kretanja u srednjoročnom periodu,

Ekonomski rast 2017-2021

Državni nivo

Industrijska proizvodnja u BiH 2018-2021,

Tržište rada 2018-2021,

Cijene 2018-2021,

Javni dug u srednjoročnom period,

Poglavlje III

Srednjoročna fiskalna strategija,

Porezna politika i javni prihodi,

Javni prihodi 2019-2021. Godine,

Indirektno oporezivanje na nivou BiH i raspodjela prihoda

Projekcije prihoda od indirektnih poreza u period 2017.-2021.,

Tekući trendovi naplate prihoda od neizravnih poreza,

Politika prihoda u 2019. godini na nivou Općine Maglaj ,

Projekcije od indirektnih i direktnih prihoda

Prihodi koji se prikupljaju od kantona i direktni općinski prihodi,

Neporezni i ostali prihodi,

Ekonomска klasifikacija po podkategorijama srednjoročnih procijenjenih prihoda.

Poglavlje IV

Srednjoročni okvir rashoda za period 2019.– 2021. godina

Struktura potrošnje u javnom sektoru:

Plaće i naknade u javnom sektoru, sa doprinosom poslodavca,

Materijalni troškovi,

Tekući transferi.

Kapitalni budžet,

Kapitalni transferi,

Kapitalni izdaci.

Ekonomска klasifikacija po podkategorijama srednjoročne procijenjene potrošnje.

Funkcionalna klasifikacija procijenjene srednjoročne potrošnje.

Poglavlje V

Budžetski prioriteti za period 2019. – 2021. godina

Poglavlje I Informacije o Dokumentu okvirnog budžeta

Dokument okvirnog budžeta je jedan od ključnih instrumenata jačanja upravljanja finansijama na svim nivoima vlasti i Bosni i Hercegovini uopće. Izrada Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period je postala uobičajena praksa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u proteklih nekoliko godina. Ovaj dokument je glavni rezultat izrade i planiranja srednjoročnog budžeta po metodologiji "Deset koraka srednjoročnog planiranja i pripreme budžeta" koja je zasnovana na najboljim međunarodnim iskustvima.

Obzirom da se Dokument okvirnog budžeta temelji na prioritetima i politikama Vlade, to predstavlja koristan instrument u stvaranju kvalitetnijeg strateškog osnova za raspodjelu budžetskih sredstava.

Fiskalna strategija za ovaj srednjoročni period temelji se na srednjoročnim politikama djelovanja Vlade FBiH, sa ciljem jačanja upravljanja javnim finansijama, ujednačene fiskalne politike na nivou Bosne i Hercegovine i jačanju finansijske discipline, što će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH sa ciljem općeg, institucionalnog i funkcionalnog jačanja države Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH.

Moderni proces srednjoročnog planiranja budžeta je proces koji ima jasno definisan budžetski kalendar i raspodjelu odgovornosti, ima jasnú fiskalnu strategiju zasnovanu na nivou raspoloživih vladinih resursa, omogućava raspodjelu ograničenih resursa na najvažnije ekonomske i socijalne prioritete politike vlade, unapređuje predvidivost budžetskih politika i finansiranja, osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje vladinih resursa, unapređuje transparentnost i odgovornost vladinih politika, programa i procesa, donošenja odluka, osigurava razmatranje finansijskih učinaka u narednim godinama, pri donošenju odluka u vezi sa politikama, te donošenje tih odluka tokom ciklusa planiranja budžeta.

U cilju uvođenja efikasnog srednjoročnog planiranja budžeta, Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva je otpočela reformu procesa planiranja i izrade budžeta koja se zasniva na osnovnim principima fiskalne discipline, strateške prioritizacije i dobijanju vrijednosti za uložena budžetska sredstva.

U proteklih nekoliko godina ostvaren je veliki napredak u procesu planiranja budžeta izradom srednjoročnih okvira rashoda tj. Dokumenata okvirnog budžeta (DOB-ova) koji se svake godine pripremaju za period za sljedeće tri godine i koji prikazuju srednjoročne makroekonomske i fiskalne projekcije, srednjoročnu fiskalnu strategiju, prioritete potrošnje, te gornje granice rashoda budžetskih korisnika za narednu budžetsku godinu, kao i preliminarne procjene za sljedeće dvije godine za koje je izvršena projekcija prihoda.

Uvod

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 I 102/15), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta za period 2018-2020. godina koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda za isti period.

Tokom proteklih nekoliko godina, Vlada, odnosno Općinski načelnik sa resornim službama pripremao je Dokument okvirnog budžeta kao dio budžetskog planiranja pristupom srednjoročnog okvira planiranja i pripreme budžeta. Izrada Dokumenta okvirnog budžeta je pomogla Općinskom načelniku da razvije bolju stratešku osnovu za raspodjelu budžeta koja se zasniva na navedenim prioritetnim politikama i ciljevima. Dokument okvirnog budžeta predstavlja preliminarni Nacrt budžeta za narednu (2018.) godinu, te daje projekcije implikacija tog budžeta za sljedeće dvije godine (2019. i 2020. godinu).

Općinski načelnik je u saradnji sa resornim službama, uvažavajući efekte svjetske ekonomske krize, reforme u oblasti direktnih poreza i uopće privrednog, ekonomskog i finansijskog okruženja, kao i još uvijek teške i složene situacije na području općine Maglaj prouzrokovane elementarnim nepogodama (poplavom i klizištim) uspio donijeti Dokument okvirnog budžeta u zakonom predviđenom roku.

Fiskalna strategija za ovaj srednjoročni period temelji se na srednjoročnim politikama djelovanja Općinskog načelnika, sa ciljem jačanja upravljanja javnim finansijama i jačanju finansijske discipline, što će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Općine Maglaj, odnosno institucionalnog i funkcionalnog njenog jačanja. Nastavak restriktivne javne potrošnje u Budžetu Općine Maglaj je jedan od prioriteta ekonomske politike i za 2018.-2020. godinu, sa osnovnim ciljem usmjeravanja finansijskih sredstava na finansiranje strateških ciljeva, između ostalih i sanaciju šteta izazvanih prirodnom nesrećom poplavom i klizištem sa akcentom na sanaciji infrastrukturnih objekata kako u vlasništvu privrednih subjekata, tako i onih u vlasništvu općine Maglaj, s ciljem stvaranja preduslova za dalji privredni rast i razvoj Općine Maglaj.

U ovome periodu Vlade svih nivoa vlasti, pa i Općinski načelnik će i funkcionalisati u ograničenim fiskalnim kapacitetima, s obzirom na efekte globalne finansijske i ekonomske krize, koja je ostavila trag na ekonomiju BiH, rezultirajući u značajnom padu u prikupljenim prihodima, a dodatno pogoršana postojećim platnim deficitom, fiskalnim debalansom u zemlji. Općinski načelnik Maglaj uz sve navedeno imat će još uvijek obavezu i sa prevazilaženjem pogoršanih životnih i privrednih uslova na području općine Maglaj, izazvanih prirodnim nesrećama poplavom i klizištem.

Pozadinske informacije

Dokument okvirnog budžeta se pojavio 70-tih godina uglavnom kao instrument identificiranja novih programa i dodjeljivanje sredstava za njih u budućim budžetima. Višegodišnje planiranje budžeta i priprema Dokumenta okvirnog budžeta u Federaciji otpočelo je 2001. godine, u okviru Federalnog ministarstva za finansije, odnosno Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Odjela za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID). Od 2005. godine u okviru jačanja javnih finansija u FBiH tehničku pomoć pružila je i konsultantska kuća PKF finansirana od Vlade Velike Britanije.

Općina Maglaj je izradu Dokumenta okvirnog budžeta počela raditi od 2006. godine. Od 2007. godine teku pripreme za primjenu programskog budžetiranja u skladu sa rokovima kako je to utvrđeno budžetskim kalendarom. Programsko budžetiranje predstavlja budžetske informacije na način koji jasno povezuje budžetske resurse sa krajnjim rezultatom politike koji vlada nastoji postići. Jednostavno rečeno, budžetiranje zasnovano na programima ili rezultatima je proces raspodjele sredstava na određene ciljeve i/ili rezultate koji se nastoje postići uloženim sredstvima.

Poglavlje II

Makroekonomski trendovi i kretanja u srednjoročnom periodu


Dokument okvirnog budžeta je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine na kojima se temelji priprema i izrada budžeta. Izrada DOB-a se temelji na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja i prognozi prihoda i rashoda. U ovome poglavlju najprije će biti govora o makroekonomskim pokazateljima u okruženju, odnosno dati su osnovni srednjoročni makroekonomski pokazatelji i prognoze na kojima se zasnivaju procjene unutar Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2019. - 2021. godina, kao i strateški okvir i ciljevi makroekonomske politike Federacije BiH. Predstavljeni pokazatelji o trenutnoj ekonomskoj situaciji i makroekonomskim trendovima i procjenama za razdoblje 2019.-2021. godine za BiH i Federaciju BiH preuzeti su iz dostupnih izvještaja i drugih akata Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Federalnog ministarstva finansija.

Ekonomski rast 2018-2021

U 2018. godini referentne međunarodne institucije nagovještavaju nastavak trenda pozitivnih ekonomskih prilika kako u svijetu, tako i u neposrednom eksternom okruženju kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ovaj nastavak povoljnog eksternog ambijenta uz pojačani doprinos internih dinamika bi trebao rezultirati dodatnim jačanjem ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini. Prema projekciji DEP -a očekuje se da bi stopa realnog rasta BDP -a u 2018. godini mogla iznositi 3,2%. Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta u 2018. godini trebala predstavljati domaća tražnja. Naime, povećanje ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji uz očekivano povećanja industrijske proizvodnje i gađevinskih radova praćeno povećanjem broja zaposlenih i prihoda od izvoza trebalo bi rezultirati povećanjem raspoloživog dohotka građana a samim tim i povećanjem privatne potrošnje koja će kao i prethodnih godina predstavljati ključni oslonac ekonomskog rasta. S druge strane, imajući u vidu visok nivo javne potrošnje u okviru BDP -a u BiH i napore koji se ulazu kroz proces fiskalne konsolidacije u 2018. godini se ne očekuje značajniji rast javne potrošnje.

Investicije bi u 2018. za razliku od prethodnih mogle imati značajniji rast a samim tim i veći doprinos u očekivanom rastu BDP -a u 2018. godini. Tokom 2018. godine očekuje se povećan je privatnih i naročito javnih investicija. Poboljšanje proslovnog ambijenta kroz reformske procese bi moglo povećati interes kako domaćih tako i stranih investitora za investiciona ulaganja u BiH. S druge strane, deblokada aranžmana sa MMF -om uslijed usvajanja zakona o akcizama omogućio je Bosni i Hercegovini povlačenje kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija (EBRD,EIB) koji su prošlosti predstavljali glavni izvor finansiranja javnih investicija. Ova sredstava uz povećanja investicija iz budžeta sa svih nivoa vlasti nesumnjivo će podstaknuti ekonomski rast u BiH.


Povoljno eksterno okruženje koje bi se trebalo manifestovati kroz pojačanje izvozne tražnje u 2018. godini trebalo bi omogućiti nastavak visokog nivoa vanjskotrgovinske razmjene u BiH. Tako se u 2018. godini u Bosni i Hercegovini očekuje povećanje izvoza od 7,3% u realnom smislu. S druge strane, jačanje ekonomske aktivnosti u zemlji uz očekivani rast izvoza rezultirat će realnim povećanjem uvoza od 4,8% u odnosu na prethodnu godinu. Usljed ovog trenda kretanja izvoza i uvoza u 2018. godine se očekuje stagnacija vanjskotrgovinskog bilansa tako da će vanjskotrgovinski bilans imati neutralan doprinos na očekivani ekonomski rast u BiH u 2018. godini.



Izvori: BHAS za 2008-16; projekcije DEP-a za 2017-21. godinu

Izvori: BHAS za 2008-16;

projekcije DEP-a za 2017-21. godinu



Izvori: BHAS za 2008-15; procjena DEP-a za 2016. i projekcije za 2017-21. godinu

U periodu 2019-2021. godina pod pretpostavkom nastavka stabilnog eksternog okruženja u ovom srednjoročnom veremskom okviru u Bosni i Hercegovini se očekuje nastavak ekonomskog rasta po prosječnim stopama rasta od 3,6% na godišnjem nivou. Tokom ovog perioda očekuje se da domaća tražnja kroz privatnu potrošnju i investicije bude glavni oslonac ekonomskog rasta. S druge strane, tokom posmatranog perioda očekuje se stagnacija javne potrošnje što će rezultirati smanjenjem njenog učešća u strukturi BDP-a odnosno njenog doprinosa u ekonomskom rastu Bosne i Hercegovine. Također, reformske mjere koje su usmjerene ka poboljšanju poslovnog ambijenta u zemlji trebale bi rezultirati većim investicionim ulaganjima (domaćim i inostranim) što bi ojačalo privatni sektor, zaposlenost i u konačnici bh. vanjskotrgovinsku robnu razmjenu sa svijetom.

Državni nivo¹

Industrijska proizvodnja u BiH 2018-2021.

Tokom 2018. godine povoljna eksterna dešavanja uz očekivano povećanje ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji trebali bi rezultirati nastavkom trenda rasta industrijske proizvodnje u BiH. Pored preradivačke industrije gdje izvozna tražnja ima primarnu ulogu, tokom 2018. godine očekuje se i značajniji doprinos sektora za proizvodnju električne energije.

Naime, pod predpostavkom povoljnijih hidroloških prilika tokom 2018. godine očekuju se bolji rezultati u proizvodnje električne energije samim tim i veći doprinos rastu industrijske proizvodnje.

Tako se uz pretpostavku nastavka trenda rasta proizvodnje u preradivačkoj industriji, povećanje proizvodnje električne energije i tradicionalno dobre rezultate u okviru sektora rudarstvo prema projekcijama DEP-a u Bosni i Hercegovini u 2018. godini može očekivati rast fizičkog obima proizvodnje od preko 5%.

U periodu 2019-2021. godina, u BiH se očekuje osjetniji ekonomski napredak u okviru kojeg bi dešavanja u industrijskoj proizvodnji trebala imati centralnu ulogu. Pored očekivanih povoljnijih eksternih prilika u ovom srednjoročnom vremenskom okviru se očekuje i značajniji utjecaj internih dinamika u funkciji jačanja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Naime, tokom ovog perioda očekuje se da bi reformske mjere na unaprijeđenju poslovnog ambijenta koje provode nadležne institucije u Bosni i Hercegovini trebale polučiti mjerljive rezultate. Poboljšanje poslovnog ambijenta trebalo bi rezultirati povećanjem investicionih ulaganja (domaćih i inostranih), veću iskorištenost postojećih i pokretanje novih kapaciteta, povećanje broja zaposlenih

¹ Direkcija za ekonomsko planiranje, Outlook – Perspektive 2017.-2019., oktobar/listopad 2016. godine

i jačanje konkurentske pozicije bh. proizvođača kako na domaćem tako i na inostranim tržištima. Imajući u vidu sve navedene okolnosti tokom ovog perioda očekivane stope rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje prema projekciji DEP-a iznose preko 5% na godišnjem nivou.




Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i projekcije DEP-a mart 2018. godine

Tržište rada 2018-2021.²

Prosječan broj zaposlenih lica u BiH u periodu I-XII 2017. godine iznosi 746,3 hiljada što je za 2,8% više u odnosu na isti period prethodne godine. Najznačajniji doprinos rastu bio je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Istovremeno prosječan broj nezaposlenih lica u BiH je smanjen za 6,1% g/g, što je uticalo na smanjenje stope nezaposlenosti. Anketna stopa nezaposlenosti u BiH u 2017. godini iznosi 20,5%. Prosječna neto plata u BiH u periodu I -XII 2017. godine iznosila je 851 KM i nominalno je veća za 1,5% u odnosu na isti period prethodne godine uz sporiji realni rast (0,2%) zbog inflacije.

Iako još uvijek nisu dostupni detaljni podaci za tržište rada u 2018. godini može se očekivati da će u posmatranoj godini nastaviti trend postepenog smanjenja stope nezaposlenosti, odnosno poveća broja zaposlenih lica. Prema podacima za januar 2018. godine broj registrovanih nezaposlenih lica u BiH je manji za 7% u odnosu na januar 2017. godine.

Kao i prethodnih godina, intenzitet rasta broja zaposlenih lica ali i plata značajno će biti determinisan poslovnim ambijentom u BiH odnosno u regionu. Prema projekcijama Evropske komisije (Forecast, jesen 2017) u EU 28 takođe se očekuje postepeno smanjenje stope nezaposlenosti u 2018. godini.



Izvor: Agencija za statistiku BiH, DEP projekcija za period 2018- 2021. godine

Pored toga, nivo investicija i obim vanjsktrgovinske aktivnosti u BiH bi mogao uticati na kreiranje radnih mjeseta odnosno intenzitet zapošljavanja. Uz rast potražnje i bolje poslovni ambijent očekuju


² Direkcija za ekonomsko planiranje, Outlook – Perspektive 2017.-2019., oktobar/listopad 2016. godine

se veće mogućnosti zapošljavanja. Djelatnosti koje zapošljavaju najveći broj lica u BiH (industrija i trgovina) mogle bi i u 2018. godini dati značajan doprinos zapošljavanju, odnosno obim poslovne aktivnosti u navedenim oblastima uticaće na stopu rasta broja zaposlenih lica. Prema navedenim dešavanjima u BiH se u 2018. godini može očekivati rast broja zaposlenih lica od 2,7% g/g, odnosno prosječne neto plate od 1,9%.

U periodu 2019-2021. godine prema projekcijama DEP-a očekuje se rast obima investicija, trgovine, industrijske proizvodnje što bi trebalo imati pozitivan uticaj na zapošljavanje i plate u BiH. Takođe, nivo sporovođenja strukturnih reformi u BiH uticaće na intenzitet smanjenja stope nezaposlenosti, što je pored pretpostavljenog ekonomskog rasta jedan od bitnih faktora za ostvarenje projekcija na tržištu rada i kreiranje

novih radnih mjesta. Uzimajući u obzir sve navedeno, u periodu 2019-2021. godine se može očekivati rast broja zaposlenih lica oko 2,5%-2,6% g/g, odnosno neto plata 2,4%-2,8% g/g.

Osnovni indikatori na tržištu rada EU 28



Izvor: European Economic Forecast, jesen 2017

Cijene 2018.-2021.³


U Bosni i Hercegovini u periodu I-XII 2017/I-XII 2016. godine je zabilježena inflacija od 1,3%. Naznačajniji doprinos inflaciji bio je u odjelicima prevoza, alkoholnih pića i duvana, hrane i bezalkoholnih pića. Cijene u odjeljku prevoza u posmatranom periodu su uvećane za 5,6% g/g podstaknute rastom cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. U odjeljku alkoholnih pića i duvana

³ Direkcija za ekonomsko planiranje, Outlook – Perspektive 2017.-2019., oktobar/listopad 2016. godine

cijene su uvećane 5,2% g/g zbog rasta cijena duvana i cigareta (nastavak harmonizacije akciza na cigarete i duvan sa EU legislativom), ali i zbog politike povećanja cijena cigareta pojedinih proizvođača. Iako su u odjeljku hrane i bezalkoholnih pića u posmatranom periodu cijene uvećane 1% g/g, njihov doprinos rastu inflacije bio je evidentan zbog velikog udjela u CPI indeksu.

Kretanje ukupnog nivoa cijena u BiH u 2018. godini značajno će determinisati dešavanja na svjetskom tržištu energenata (naročito sirove nafte), kao i nekoliko bitnih domaćih faktora poput povećanja akciza duvan i cigarete i goriva. Rast cijena sirove nafte nastavljen je u 2018. godini. Prema podacima Svjetske banke cijena sirove nafte (brent) u februaru 2018. godine iznosila je 65,4 \$/barelu, što je više za 18% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Pored toga, prema predviđanjima EK (zimske projekcije 2018) cijena sirove nafte u 2018. godini mogla bi biti veća za 24,6% u odnosu na prethodnu godinu. Slična predviđanja o kretanju cijena ovog energenta ima i ECB.

Cijene sirove nafte i hrane na svjetskom tržištu, projekcije EK, rast g/g (u %)



Na taj način EK očekuje nešto brži rast inflacije u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu(EU 28 1,9%).

Pored toga, od domaćih faktora koji determinišu nivo inflacije uzet je u obzir nastavak postepenog povećanja akciza na duvan i cigarete (harmonizacija akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete u EU), poskupljenje određenih cigareta kao rezultat poslovne politike proizvođača, kao i poskupljenje tečnih goriva

(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH). Uzimajući u obzir sve navedeno u 2018. godini se može očekivati inflacija od 1,6% g/g.

Projekcije inflacije za period 2019-2021. godine bazirane su na sličnim pretpostavkama. U 2019. godini raspoloživi podaci o kretanju cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ukazuju na smanjenje cijene sirove nafte od 5,9% g/g, a inflacija u EU 28 bi mogla iznositi 1,8% (projekcije EK, zima 2018). U 2020. godini cijena sirove nafte takođe bi mogla biti manja za 4,7% g/g (projekcije ECB, mart 2018. godine). Uz stabilne cijene hrane na svjetskom tržištu, nastavak postepenog povećanja cijena cigarete u BiH i bez značajnijih promjena cijena komunalija, u BiH se u 2019. godini očekuje inflacija od 1,5% odnosno 1,6% u 2020. godini i 1,4% u 2021. godini. Svaka odstupanja od prepostavljenih kretanja cijena domaćih i eksternih faktora koji determinišu bh. cijene mogu uticati na ukupan nivo inflacije 2019-2021. godine, što su ujedno i rizici za projekcije.

JAVNI DUG U SREDNJOROČNOM PERIODU

Stanje i projekcije javnog duga u periodu od 2017. – 2020. godine

Stanje vanjske zaduženosti na dan 31.12.2017. godine

Vanjski dug BiH na dan 31.12.2017. godine iznosi **7.851,99 mil KM⁴**, a isti obuhvata vanjski državni dug⁵ u iznosu od 7.718,78 mil KM koji je alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), Republiku Srpsku, Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu: Distrikt) i Institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institucije BiH), te vanjski dug entiteta i Distrikta⁶⁷ u iznosu od 133,21 mil KM, a kako je prikazano u Tabeli 1.

Tabela 1. Stanje vanjskog duga BiH na dan 31.12.2017. godine (mil KM)

Opis	Ukupno	od toga:			
		Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH⁵
Vanjski državni dug	7.718,78	4.704,69	2.903,14	36,72	74,23
Vanjski dug entiteta i Distrikta	133,21	82,23	50,98	0,00	0,00
Vanjski dug BiH	7.851,99	4.786,92	2.954,12	36,72	74,23

Zaključno sa 31.12.2017. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 14.142,08 mil KM⁸, od čega je angažovano 11.510,96 mil KM, dok je 2.631,12 mil KM⁹ raspoloživo za angažovanje u skladu sa realizacijom odobrenih projekata i utvrđenom dinamikom - planom angažovanja ugovorenih kredita, odnosno odobrenih finansijskih aranžmana.

Analitički pregled vanjskog državnog duga i vanjskog duga entiteta i Distrikta dat je u Prilogu 1, a pregled neangažovanih kreditnih sredstava po zaključenim kreditnim sporazumima i plaćeni commitment fee dat je u Prilogu 2.

U 2017. godini angažovano je 516,60 mil KM odobrenih kreditnih sredstava. Od ukupnog iznosa povučenih sredstava 41,97% se odnosi na EIB, 18,08% na KfW, na WBIDA kredite 11,74%, OPEC 9,76%, dok ostali kreditori učestvuju sa 18,45% (EBRD, CEB, WBIBRD, Vlada Japana, KWT, SFD,

Struktura vanjske zaduženosti po periodu nastanka obaveze i kreditorima

Učešće „starog“ duga u stanju vanjske zaduženosti sa 31.12.2017. godine od 14,64% iskazuje tendenciju smanjenja, obzirom da je učešće ovog duga u 2016. godini iznosilo 16,15%, a 2015. godine 17,89%. „Stari“ dug čine naslijedeni komercijalni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, Londonskom klubu kreditora, te zajmovi IBRD-a.

U okviru „novog“ duga, najveću procentualnu zastupljenost čine dugovi prema međunarodnim finansijskim institucijama (Svjetska banka – IDA i IBRD, EIB, MMF, EBRD, Evropska komisija).

Tabela 2. Stanje vanjskog duga BiH na dan 31.12.2017. godine prema podjeli kreditora na multilateralne i bilateralne, nosiocima obaveza i periodu nastanka obaveze (u mil KM)

⁴ Preliminarni podaci.

⁵ Procedure i način zaključivanja međunarodnih sporazuma po osnovu vanjskog državnog duga regulisan je Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, Poglavlje III, član 39. ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 103/09 i 90/16) i Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00 i 32/13).

⁶ Vanjski dug entiteta i Distrikta regulisan je članom 49. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH i zakonima o zaduživanju, dugu i garancijama entiteta. Obaveze nastale po ovom dugu izmiruju se direktno od strane entiteta i Distrikta.

⁷ Za Institucije BiH: kredit EBRD - Vazdušni saobraćaj, Izvozni kredit „1“ Vlade Belgije, kredit Evropske komisije - Makrofinansijska pomoć II, CEB – Državni zatvor, Sudijski razvojni fond (SFD) - Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH.

⁸ Navedeni iznos obuhvata ugovorene iznose vanjskog državnog duga, uključujući i sve ugovorene tranše po MMF EFF aranžmanu, kao i vanjski dug entiteta i Distrikta. Krediti koji su otplaćeni nisu uključeni.

⁹ Uključene sve ugovorene tranše prema MMF EFF aranžmanu, odnosno i one tranše koje su prema planu angažovanja predviđene poslije 2017. godine (cca 882 mil KM).

Kreditor	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije vanjski BiH dug	Ukupan	% učešće u ukupnom stanju duga
Bilateralna	1.159,68	562,23	3,88	6,52	1.732,31	22,06%
„Novi“ dug	613,68	294,55	3,88	6,52	918,63	11,70%
Izvozno - uvozna banka Koreje (KEXIM)	48,55	99,95	0,00	0,00	148,50	1,89%
Vlada Španije	133,60	3,80	0,00	0,00	137,40	1,75%
Saudijski razvojni fond (SFD)	89,01	0,00	0,00	4,34	93,35	1,19%
Vlada Japana	34,33	51,09	0,00	0,00	85,42	1,09%
Republika Portugal	62,57	4,16	0,00	0,00	66,73	0,85%
UniCredit Bank Austria (UCBA)	26,47	28,23	3,88	0,00	58,58	0,75%
Njemačka razvojna banka (KfW)	127,98	16,46	0,00	0,00	144,44	1,84%
Raiffeisen banka A.G. (RBA)	15,79	40,09	0,00	0,00	55,88	0,71%
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj (KWT)	53,51	0,00	0,00	0,00	53,51	0,68%
Vlada Poljske	0,00	28,66	0,00	0,00	28,66	0,36%
Republika Srbija	0,00	18,16	0,00	0,00	18,16	0,23%
ERSTE Banka (EBA)	12,70	2,68	0,00	0,00	15,38	0,20%
Banka za rad i gospodarstvo i Austrijska pošt. štedionica (BAWAG)	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99	0,09%
ABN AMRO – Fortis banka	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,02%
Vlada Belgije	0,65	1,27	0,00	2,18	4,10	0,05%
„Stari“ dug	546,00	267,68	0,00	0,00	813,68	10,36%
Londonski klub kreditora	94,93	50,58	0,00	0,00	145,51	1,85%
Pariški klub kreditora	451,07	217,10	0,00	0,00	668,17	8,51%
Multilateralna	3.627,24	2.391,89	32,84	67,71	6.119,68	77,94%
„Novi“ dug	3.467,28	2.216,08	32,84	67,71	5.783,91	73,66%
Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WBIDA)	1.171,84	625,39	4,01	0,00	1.801,24	22,94%
Evropska investiciona banka (EIB)	904,48	1.005,12	0,00	0,00	1.909,60	24,32%
Međunarodni monetarni fond (MMF)	368,35	220,26	2,94	0,00	591,55	7,53%
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	407,32	97,86	24,22	10,40	539,80	6,87%
Svjetska banka	-					
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (WBIBRD)	285,67	140,48	0,00	0,00	426,15	5,43%
Evropska komisija (EK)	133,00	66,50	0,00	19,56	219,06	2,79%
Opec fond za međunarodni razvoj (OFID)	120,19	4,16	0,68	0,00	125,03	1,59%
Razvojna banka Vijeća Evrope	31,31	25,51	0,99	37,75	95,56	1,22%

(CEB)							
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD)	45,12	30,80	0,00	0,00	75,92	0,97%	
„Stari“ dug	159,96	175,81	0,00	0,00	335,77	4,28%	

Projekcija stanja i obaveza vanjskog duga za period 2018.-2020. godine

Projekcije stanja i servisa vanjskog duga za period 2018-2020. godina urađene su na dva načina, i to:

- *Projekcije stanja i obaveza vanjskog duga po osnovu postojećih kredita*¹⁰, koje uključuju vanjske kredite koji se vode u bazi podataka za javni dug tj. postojeća kreditna zaduženja – Scenario 1 (Tabela 7-a.),
- *Projekcije stanja i obaveza vanjskog duga po osnovu postojećih kredita i kredita u postupku zaključivanja*¹¹ koje uključuju vanjske kredite koji se vode u bazi podataka za javni dug, odnosno postojeća kreditna zaduženja, te kredite u postupku zaključivanja – Scenario 2 (Tabela 7-b.).

Tabela 7-a. Projekcija stanja i obaveza vanjskog duga BiH po osnovu postojećih kredita (mil KM)

<i>Opis</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>
Stanje duga po godinama	8.039,94	7.866,26	7.691,09
Obaveze po osnovu glavnice	846,82	700,44	593,29
Obaveze po osnovu kamate	122,35	119,62	112,51
Ukupno obaveze po godinama	969,17	820,06	705,80

Tabela 7-b. Projekcija stanja i obaveza vanjskog duga BiH po osnovu postojećih kredita i kredita u postupku zaključivanja (milKM)

<i>Opis</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>
Stanje duga po godinama	8.118,65	8.364,80	8.766,09
Obaveze po osnovu glavnice	846,82	700,44	593,29
Obaveze po osnovu kamate	124,82	127,78	124,01
Ukupno obaveze po godinama	971,64	828,22	717,30

Projekcije servisiranja vanjskog državnog duga u odnosu na neto prihode od indirektnih poreza na JR UIO:

Učešće projiciranih obaveza po osnovu vanjskog državnog duga u odnosu na projicirana kretanja neto prihoda na JR Uprave za indirektno oporezivanje, iz kojih se servisiraju ino obaveze, daje se kroz sljedeći tabelarni pregled:

Tabela 7-c. Projekcija obaveza po osnovu servisiranja vanjskog državnog duga/projekcija neto prihoda na JR UIO

<i>Opis</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>
Neto prihodi od ind. poreza na JR UIO (mil KM) ¹²	5.847,6	6.052,3	6304,1
Servisiranje vanjskog državnog duga BiH (Scenario 1) ¹³ / Neto prihodi od indirektnih poreza na JR UIO (%)	16,35	13,34	10,97

¹⁰ Projekcija ne uključuje korektivni faktor 5%.

¹¹ Projekcija ne uključuje korektivni faktor 5%.

¹² Izvor: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje – Odjeljenje za makroekonomsku analizu, Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza za period 2017-2020 – OMA bilten 148/149, nov/dec 2017. godine

Servisiranje vanjskog državnog duga BiH (Scenario 2) ¹⁴ / Neto prihodi od indirektnih poreza na JR UIO (%)	16,40	13,47	11,15
---	-------	-------	-------

Sažetak

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 11.353,62 mil KM, od čega se na vanjski dug odnosi 7.851,99 mil KM ili 69,16%, a na unutrašnji dug 3.501,63 mil KM ili 30,84% javne zaduženosti.

U odnosu na 31.12.2016. godine javni dug se smanjio za 744,59 mil KM ili 6,15 %, s tim da se vanjski dug smanjio za 695,60 mil KM ili 8,14%, a unutrašnji dug za 48,99 mil KM ili 1,38%. U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 52,28 %, Republika Srpska sa 46,71%, te Distrikt sa 0,36% i Institucije BiH sa 0,65%.

Učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u Bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2017. godini iznosi 35,62%.

Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima najveće učešće u stanju vanjskog duga imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 32,64%, Evropska investiciona banka sa 24,32%, Pariški klub kreditora sa 8,51%, Međunarodni monetarni fond sa 7,53%, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,87% i Evropska komisija sa 2,79%, a što predstavlja 82,66% ukupnog stanja vanjskog duga.

Servis vanjskog duga BiH u 2017. godini iznosi 995,28 mil KM, od čega se na glavnicu odnosi 873,54 mil KM ili 87,77%, a na kamatu 121,74 mil KM ili 12,23%. U ukupnom iznosu servisa vanjskog duga Federacija BiH učestvuje sa 64,11%, Republika Srpska sa 34,96%, dok Institucije BiH i Distrikt učestvuju sa 0,47%, odnosno 0,46%.

Ukupan vanjski i unutrašnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita, sa stanjem na dan 31. decembar 2017. godine iznosi 5.871,61 miliona KM ili 30,05 posto BDP-a, od čega se 80,72 posto odnosi na vanjski (4.739,37 miliona KM) i 19,28 posto na unutrašnji dug (1.132,240 miliona KM)", stoji u saopćenju Vlade FBiH. Navode da nakon konstantnog rasta duga u razdoblju od 2011. do 2015. u 2016. dolazi do blagog pada vanjskog, a u 2017. godini i unutrašnjeg duga u FBiH.

"Vanjski dug u FBiH (uključujući dugove krajnjih korisnika) je 31. decembra 2017. godine iznosio 4.739,37 miliona KM. Od toga se na dio duga bivše Jugoslavije (restrukturirani dug u okviru Pariškog i Londonskog kluba, te konsolidirani dug IBRD-u) odnosi 705,8 miliona KM (17,89 posto ukupnog neotplaćenog duga), na zajmove ugovorene putem Bosne i Hercegovine u ime Federacije BiH i supsidijarno prenesenih na FBiH (relevantni dug) 3.951,10 miliona KM (83,37 posto ukupnog neotplaćenog duga), te na dug koji je FBiH izravno ugovorila s vanjskim kreditorima 82,2 miliona KM (1,73 posto ukupnog neotplaćenog duga). Novi vanjski dug u Federaciji BiH (nastao nakon 14.12.1995. godine) iznosi 4.033,57 miliona KM i manji je za 381,56 miliona KM u odnosu na 31.12.2016. godine. U tom okviru, dug prema Međunarodnom monetarnom fondu iznosi 368,35 miliona KM", navodi se u saopćenju.

Vanjski dug u FBiH je, najvećim dijelom, ugovoren s bilateralnim kreditorima i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Međunarodni monetarni fond i druge).

"Dug multilateralnim finansijskim institucijama iznosi 3.584,74 miliona KM ili 75,64 posto ukupnog vanjskog duga u Federaciji BiH, dok je zaduženje kod bilateralnih kreditora 1.154,63 miliona KM ili 24,36 posto. Bez duga krajnjih korisnika koji imaju obvezu plaćanja na temelju kreditnog zaduženja, stanje duga Vlade FBiH na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.288,2 miliona KM", stoji u saopćenju.

Ističu da vanjski dug Vlade iznosi 2.393,51 miliona KM i u njezinom ukupnom dugu sudjeluje sa 72,79 posto.

¹³ Ne uključuje obaveze po osnovu servisa vanjskog duga entiteta.

¹⁴ Ne uključuje obaveze po osnovu servisa vanjskog duga entiteta.

"Sudjelovanje vanjskog duga Vlade u ukupnom vanjskom u Federaciji BiH se konstantno smanjuje i sa 72,92 posto, koliko je iznosilo 2010. godine, u 2017. godini sveden je na 50,5 posto. Unutrašnji dug Vlade FBiH je nastao sukladno zakonu i emisijom tržišnih vrijednosnih papira 31. decembra 2017. godine i iznosi 894,69 miliona KM", zaključeno je u saopćenju.

Vlada FBiH

Poglavlje III

Srednjoročna fiskalna strategija

U ovom poglavlju su izložene projekcije općinskih prihoda koje se očekuju za finansiranje javne potrošnje u toku srednjoročnog perioda, a na osnovu prociranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreskih politika, kao i sama porezna politika Federacije BiH, sa refleksijom na prihodee općinskih budžeta.

Porezna politika i javni prihodi

Prioriteti u oblasti porezne politike i javnih prihoda za period 2019. – 2021. godina bit će orijentisani na nastavku aktivnosti predlaganja zakonskih rješenja radi osiguranja ambijenta za privredni rast društva, stabilnih i predvidivih uslova poslovanja i jačanje prihodovne strane budžeta svih nivoa vlasti uz poboljšanje naplate javnih prihoda kao osnovnog agregata za planiranje razvojnih, socijalnih i drugih društvenih potreba i obaveza.

Kao i u proteklom periodu, Vlada Federacije BiH i u periodu 2018-2020. godina nastavlja na realizaciji započetih aktivnosti, te praćenju provedbe politika i preuzetih obaveza iz Pisma namjere, potpisanih od strane Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Također, primarni fokus će biti stavljen na provođenju reformi i svih zadataka ka pridruživanju Evropskoj uniji.

Prioriteti u oblasti porezne politike i javnih prihoda i u ovom periodu će biti usmjereni na nastavak aktivnosti izrade prijedloga zakonskih rješenja, kojima će se doprinijeti osiguranju i očuvanju ambijenta pogodnog privrednom rastu, sa stabilnim i predvidivim uslovima poslovanja, te poboljšanju naplate javnih prihoda, kao jednog od osnovnih agregata za planiranje razvojnih, socijalnih i ostalih društvenih potreba i obaveza.

Aktivnosti u oblasti porezne reforme usmjerene na modernizaciju porezne strukture, prvenstveno proširenjem porezne osnovice oporezivanjem svih izvora dohotka, a posebno naknada za topli obrok, prevoz i regres, nastavljaju se procedurama usvajanja propisa Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, koji su upućeni u parlamentarnu proceduru početkom marta 2017. godine. Cilj pomenutih Zakona je smanjenje opterećenja na primanja iz radnog odnosa, a u svrhu smanjenja cijene rada na tržištu, kao faktora pokretača povećanja zaposlenosti u Federaciji BiH. Analiza efekata primjene novih Zakona predstavlja aktivnost, koja bi se vršila u kontinuitetu. Nakon usvajanja Zakona, slijedit će usvajanje podzakonskih akata, kao i edukacija poreznih obvezanika i Porezne uprave Federacije BiH u njihovoj primjeni.

Proces rasterećenja privrede započet je projektom pojednostavljenja plaćanja javnih prihoda u Federaciji BIH (*USAID Projekat reforme fiskalnog sektora – FAR, 2014-2019*), čija provedba bi imala višestruke koristi i za obveznike i za Poreznu upravu Federacije BiH, kao što su uštede u vremenu i troškovima u odnosu na sadašnje stanje, smanjenje prosječnih troškova prikupljanja prihoda, kao i povećanje stepena dobrovoljnog izmirenja obaveza, olakšavajući privrednim subjektima da redovno izmiruju obaveze. U narednom periodu očekuje se nastavak aktivnosti procjene modela koji se mogu primjeniti.

Uz tehničku pomoć FAR projekta kreirana je i javnosti publikovana preliminarna verzija sveobuhvatnog interaktivnog Registra neporeznih prihoda u Federaciji BiH, struktuiranog prema

vrsti naknada i taksi koje se naplaćuju, zakonodavnom okviru, obveznicima plaćanja, načinu uplate i pripadnosti. Potpunom implementacijom Registra uspostaviti će se kontrola i nadzor nad uvođenjem novih neporeznih prihoda, od strane svih nivoa vlasti, te će se na osnovu istog izvršiti analiza neporeznih prihoda u Federaciji BiH. Analiza bi trebala poslužiti kao osnov za davanje prijedloga smanjenja postojećih opterećenja za porezne obveznike, čime bi se stimulisalo povećanje stope zaposlenosti i rast novih privrednih ulaganja.

Projekat „one-stop-shop“ registracije privrednih društava, koji je započet u 2016. godini od strane Vlade Federacije BiH, a čija se potpuna realizacija očekuje u narednom periodu, obuhvatio je i dio koji se odnosi na poreznu registraciju odnosno dodjeljivanje identifikacionih brojeva. Izmjene i dopune podzakonskih akata iz ove oblasti predstavljaju kontinuitet, koji bi bio praćen izmjena i dopunama drugi propisa koji imaju direktni uticaj na porezne propise. Cilj ovog projekta je rasterećenje privrede i olakšanje vršenja djelatnosti.

U okviru djelatnosti igara na sreću u narednom periodu se očekuju izmjene propisa, koje bi utjecale na poreznu politiku ove djelatnosti, uzimajući u obzir da je u postupku proces izmjene i dopune Zakona o igrarama na sreću kojim se iz Zakona o porezu na dohodak preuzima oporezivanje dobitaka od igara na sreću. U narednom periodu planiran je proces izmjene i dopune podzakonskih akata iz ove oblasti, kao i nastavak praćenja ove djelatnosti kroz izvještavanja od strane Porezne uprave FBIH.

U cilju stvaranja boljih historijskih podataka za planiranje javnih prihoda, te poboljšanja procesa izvještavanja između Federacije BiH i nižih nivoa vlasti, te ostalih korisnika javnih prihoda, u ovom periodu nastavlja se na uvođenju novog sistema izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima u Federaciji BiH, baziranog na direktnom preuzimanju podataka od strane Porezne uprave Federacije BiH, te njegovoju punoj primjeni.

Očekivanja od novog sistema za izvještavanje su višestruka, jer prije svega kvalitetni i pouzdani izvještaji o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima predstavljaju osnov za izradu plana prihoda u fazi budžetskog procesa, budući da isti predviđa okvir sredstava za finansiranje potrošnje i prioritetsnih programa vlada svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Novi sistem izvještavanja će između ostalog služiti kao dobra podloga za donošenje strateških odluka od značaja za Federaciju BiH.

U oblasti javnih prihoda kontinuirano se provode i aktivnosti na sagledavanju zakonskih rješenja u oblasti pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji, sa posebnim naglaskom na davanje prijedloga za poboljšanje postojećeg vertikalnog i horizontalnog sistema raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Zbog kompleksnosti rješavanja pitanja raspodjele javnih prihoda uključen je i Međunarodni monetarni fond (MMF), koji je dao određene preporuke i sugestije za raspodjelu prihoda, kao i potrebu rješavanja pitanja otplate vanjskog duga, čime bi se osigurala odgovornost odgovarajućih nivoa vlasti i transparentno upravljanje otplatom duga.

Prateći preporuke MMF-a, kao i zahtjeve i inicijative korisnika, Vladi Federacije BiH će se u narednom periodu dostaviti nacrt novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Obzirom na stanje duga u Federaciji, u saradnji sa Svjetskom bankom, u narednom periodu će se raditi na pripremanju strategije upravljanja javnim dugom, koja bi prestavljala početnu tačku u sagledavanju stanja javnog duga te koja bi bila početni korak ka usvajanju rješenja rješavanja javnog duga u Federaciji.

Javni prihodi za period 2019. – 2021. godine

Projekcije javnih prihoda za period 2019. - 2021. godina usko su vezane za privredne aktivnosti, te uticaj ključnih makroekonomskih pretpostavki od kojih zavisi razvoj. Prateći makroekonomске pokazatelje za ovaj srednjoročni period, u periodu 2019 – 2021. godina nastavlja se trend blagog rasta ekonomske aktivnosti, što će prije svega biti uvjetovano daljim reformskim aktivnostima na

poboljšanju poslovnog ambijenta. Bolji poslovni ambijent u ovom periodu bi trebao biti najveći pokretač privatnih investicija i stranih ulaganja, što će se direktno implicirati na tržiste rada i cjelokupan rast.

U skladu sa planom, ukupni javni prihodi u 2018. godini iznose 8.103 miliona, u 2018. godini 8.328 miliona KM, dok je u 2020. godini planiran nivo od 8.582 miliona KM. Planirani iznosi prihoda, sa očekivanim rastom od oko 2,5% iz godine u godinu, uzimaju prosječno učešće od 24% u projektovanom GDP-u Federacije BiH.

Indirektno oporezivanje na nivou BiH i raspodjela prihoda

Indirektni porezi koji se prikupljaju od strane Uprave za indirektno oporezivanje uključuju PDV, carinske dadžbine i akcizne dadžbine. Prikupljeni prihodi iz ovih poreza se uplaćuju na Jedinstveni račun koji vodi Uprava, a raspodjela sa računa se vrši u skladu sa Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda na sljedeći način:

prvo se izdvajaju sredstva na račun za rezerve,
zatim, se izdvajaju sredstva potrebna za finansiranje BiH institucija,
u skladu sa usvojenom metodologijom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje ostatak se, na osnovu (kriterija) prethodno utvrđene formule, raspoređuje između entiteta i Brčko distrikta, s tim da je intervencijom OHR-a u sedmom mjesecu 2007. kroz izmjene Zakona o Jedinstvenom računu došlo do novog načina izračunavanja učešća Distrikta Brčko u prihodima sa Jedinstvenog računa te propisan fiksni koeficijent za 2007.g. koji ne može za Brčko Distrikt biti niži od 3,55% s tim da je ugrađen i limit u fiksnom iznosu, tako da minimum prihoda od indirektnog oporezivanja koje Distrikt Brčko mora dobiti sa jedinstvenog računa ne može iznositi manje od 124. mil. KM godišnje, a zatim se iz ovih sredstava izdvajaju sredstva za finansiranje vanjskog duga.

Po raspodjeli sredstava za finansiranje vanjskog duga, preostali prihodi se dodjeljuju entitetima (na nivou FBiH vrši se dalja raspodjela prihoda na federalni budžet, budžete kantona i općina i na račune Direkcija cesta temeljem Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, dok u slučaju RS-a dalja raspodjela sredstava se vrši spram općina i Direkcija cesta). Prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH za finansiranje funkcija Federacije,(„Službene novine Federacije BiH“, broj:22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), Federaciji pripada 36,2%, kantonima 51,23%, Sarajevo gradu 0,25%, Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH 3,9% i jedinicama lokalne samouprave 8,42%.

Prihodi od indirektnih poreza čine preko 80% ukupnih poreskih prihoda generisanih u Bosni i Hercegovini. Zbog toga projekcije kretanja istih imaju veliki značaj, posebno za godišnje i srednjoročno planiranje budžeta na svim nivoima vlasti. Osnovu za izradu projekcija prihoda od indirektnih poreza za period 2019. - 2020.godine predstavljaju prognoze Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja, dalja implementacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što podrazumijeva i postepeno smanjenje i ukidanja carina na uvoz dobara iz Evropske unije te kontinuirano usklađivanje stopa akciza u BiH sa minimalnim standardima u Evropskoj uniji.

2017. godina je bila godina rekordne naplate prihoda od neizravnih poreza, bruto i neto, i, ujedno, godina izuzetno visokog rasta izvoza od 17,4% i snažnog rasta uvoza od 12,2%, koji su u velikoj mjeri determinirali bruto i neto naplatu. U prvom polugodištu stopa rasta je iznosila 3,1%, da bi u drugom dijelu godine, sve do prosinca, stope rasta neto prihoda dosezale i 5,7%. Međutim, neočekivano loša naplata prihoda u prosincu kumulativnu stopu rasta neto prihoda je smanjila sa 4,8%, koliko je ostvareno za jedanaest mjeseci, na 3,5%. Najvažniji segmenti rasta bruto prihoda od neizravnih poreza bili su PDV na uvoz, potom domaći PDV, te u manjoj mjeri prihodi od carina, putarine, trošarina na deriveate nafte i duhanske prerađevine. Važan faktor rasta bila je i potrošnja nerezidenata u tranzitu, uključujući i turizam, te prekograničnoj i malograničnoj potrošnji, koja je posljedica regionalne konkurentnosti cijena derivata u BiH. Iako se očekivalo da će primjena adaptiranog SSP od 1.2.2017. donijeti značajan pad prihoda od carina ostvaren je neto porast prihoda od 20,9 mil KM.

Projekcija prihoda od indirektnih poreza 2017-2021

Predpostavke

Projekcije prihoda od indirektnih poreza za period 2019-2021 sastoje se od osnovnog (baseline) scenarija projekcija.

Osnovni scenario projekcija prihoda temelji se na sljedećim prepostavkama:

- Prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za pomenuti period iz marta 2017.;
- Nastavku harmonizacije akciza na cigarete sa standardima EU i primjeni nove politike oporezivanja rezanog duhana¹⁵;
- Efektima primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA2 u periodu 2015-2017.;
- Efektima primjene adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU (SSP), u primjeni od 01.02.2017.;
- Tekućim trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza.

Politika akciza na duhan u 2017. utvrđena je Zakonom o akcizama i Odlukom¹⁶ Upravnog odbora UIO. Politika akciza na duhan u periodu 2017-2020 podrazumijeva kontinuirano godišnje povećanje specifične akcize na cigarete u visini od 0,15 KM/paklici, utvrđivanje minimalne akcize na cigarete (minimalno 60% prosječne ponderirane cijene cigareta) i usklajivanje specifične akcize na rezani duhan sa akcizom na cigarete (minimalno 80% minimalne akcize na cigarete).

Tekući trendovi naplate

U prvom kvartalu 2018. nastavljeni su pozitivni trendovi u naplati prihoda od neizravnih poreza. Prema preliminarnom izvještaju o gotovinskom toku na JR UNO u prvom kvartalu 2018. bruto naplata je iznosila 1,701 mld KM. Isplate povrata su bile veće za 25,4 mil KM u odnosu na prvi kvartal 2017., što je umanjilo efekte bruto naplate. U konačnici neto naplata prihoda od neizravnih poreza je bila veća za 132,7 mil KM od naplate u prvom kvartalu 2017. odnosno za 10,6% (Grafikon 2). Vrlo visoka stopa rasta prihoda u prvom kvartalu 2018. u određenoj mjeri odstupa od uobičajene sheme naplate neizravnih poreza.

Grafikon 1




¹⁵ Nova politika je u primjeni od 01.08.2014. (Izmjene Zakona o akcizama u BiH „Službeni glasnik BiH“ br. 49/14) ² „Službeni glasnik BiH – međunarodni ugovori“ br. 18/14.

¹⁶ Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za 2017.godinu (Službeni glasnik BiH br. 84/2016).

Imajući u vidu, s jedne strane, pad prihoda u decembru u vezi sa uvozom (PDV, trošarine), koji je neuobičajen s obzirom na tradicionalno visoku naplatu koncem godine zbog novogodišnjih blagdana, te, s druge strane, diskrepancu između kretanja uvoza dobara i PDV na uvoz u decembru¹⁷, može se zaključiti da je došlo do prelijevanja dijela prihoda iz 2017. u 2018.godinu. Isto tako, može se pretpostaviti i da je određeni dio aktivnosti obveznika koji se uobičajeno realizirao koncem godine prenesen u narednu godinu. Bitan faktor neuobičajeno visoke naplate prihoda u prvom kvartalu, a koji nije povezan sa mikroekonomskim i makroekonomskim kretanjima, predstavlja uvođenje novog software-a za PDV od strane UNO tokom tijekom veljače, čija je etapna implementacija u određenoj mjeri narušila uspostavljenu shemu isplata povrata PDV-a, pomjerajući ih u okvirima zakonskih rokova u ožujak i travanj.


Grafikon 2



PDV

Snažno pogoršanje naplate prihoda od PDV-a u prosincu 2017. bilo je uzrokovano padom uvoza i enormnim isplatama povrata PDV-a. Diskrepanca između pada uvoza u prosincu i pada PDV-a na uvoz ukazuje da se dio prihoda od PDV-a na uvoz zbog rokova plaćanja carinskog duga prelio u siječanj 2018., kada su ostvarene vrlo visoke stope rasta bruto i neto PDV-a od 14% i 10,8%, respektivno (Grafikon 4).

Grafikon 4



¹⁷ Pema podacima Agencije za statistiku BiH uvoz dobara u prosincu 2017. je bio manji za 0,5% u odnosu na isti mjesec 2016., dok je prema podacima UNO PDV na uvoz u prosincu pao za 4,6% u odnosu na isti mjesec 2017.


U veljači je nastupila stabilizacija bruto naplate, a u ožujku je ostvarena stopa rasta od 2,3%. Pomjeranje isplate povrata u veljači zbog uvođenja novog PDV software-a donijelo je visoku stopu rasta neto PDV-a od 11,7%. Snažni rast isplate redovitih i kumuliranih zahtjeva za isplatu povrata PDV-a u ožujku od 11,7%, uz skroman rast bruto naplate, rezultirao je padom neto prihoda od PDV-a od 0,9% (Grafikon 4).

Usporavanje bruto naplate u veljači i ožujku je dovelo do usporavanja stope rasta kumulativne bruto naplate u prvom kvartalu na, i dalje, vrlo visokih 7,6%, dok je zbog rasta isplata povrata PDV-a od 9,3% stopa rasta kumulativnog neto PDV-a smanjena na 6,9%. Iz pregleda kvartalnih trendova u naplati neto PDV-a može se uočiti da pozitivna kretanja u naplati PDV-a traju već devet kvartala, sa iznimkom pada u četvrtom kvartalu 2017., koji je, velikim dijelom, posljedica prolongiranja isplate povrata iz prethodnih mjeseci zbog sprovođenja opsežnih kontrola povrata od strane UNO (Grafikon 5). S obzirom da je prema preliminarnom izvještaju UNO privremeno ostalo neusklađeno 21,8 mil KM mogu se očekivati i više stope rasta PDV-a u prvom kvartalu 2018. Visok rast bruto PDV-a u prvom kvartalu 2018. rezultat je snažnog rasta PDV-a na uvoz i skromnijeg rasta domaćeg PDV-a (Grafikon 6). Nakon uskladivanja neusklađenih prihoda može se očekivati blago poboljšanje u naplati domaćeg PDV-a.

Grafikon 5




Grafikon 6



Usporedba isplate povrata PDV-a u prvom kvartalu u 2018.g. sa 2017. ukazuju na povećanje povrata obveznicima od 13,7% ili +35,9 mil KM, dok je povrata međunarodnim projektima isplaćeno 10,6 mil KM manje nego u istom razdoblju 2017. Pregled kvartalnih trendova pokazuje da je relativni rast povrata PDV-a u prvom kvartalu i pored nominalnog rasta bio znatno niži nego u 2017.godini (Grafikon 7). Međutim, prosječna stopa izdvajanja iz bruto PDV-a za isplatu povrata u prvom kvartalu 2018. iznosila je 27,3%, što je za 0,6 postotnih bodova viša nego u 2017., a znatno viša nego u prethodnim godinama.

Grafikon 7



OSNOVNI SCENARIO PROJEKCIJA PRIHODA OD INDIREKTNIH POREZA (2018-2021), APRIL 2018

Tabela 1: Osnovni scenario projekcija (2018-2021)

Vrsta prihoda (neto)	u mil KM					Projektirana stopa rasta			
	Izvršenje	Projekcija							
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PDV	3.576,1	3.728,0	3.861,0	3.987,7	4.121,0	4,2%	3,6%	3,3%	3,3%
Trošarine	1.464,8	1.450,5	1.456,7	1.491,7	1.528,5	-1,0%	0,4%	2,4%	2,5%
Carine	269,1	288,2	304,9	322,6	341,6	7,1%	5,8%	5,8%	5,9%
Putarina	382,5	573,9	602,2	611,8	622,2	50,0%	4,9%	1,6%	1,7%
Ostalo	33,4	39,7	40,1	40,5	40,9	18,9%	1,0%	1,0%	1,0%
UKUPNO	5.726,0	6.080,4	6.264,9	6.454,4	6.654,3	6,2%	3,0%	3,0%	3,1%
Namjenska putarina *)	-152,8	-352,5**)	-376,5	-382,5	-389,0	130,7%	6,8%	1,6%	1,7%
SREDSTVA ZA RASPODJELU	5.573,2	5.727,9	5.888,4	6.071,8	6.265,2	2,8%	2,8%	3,1%	3,2%

Napomene:

*) Namjenska putarina je do 1.2.2018. iznosila 0,10 KM/litar derivata nafte, a od 1.2.2018. 0,25 KM/litar derivata nafte

**) Iznos namjenske putarine koja će se raspodijeliti korisnicima u 2018. godini prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda¹⁸ ne

¹⁸ Službeni glasnik BiH br. 91/17

odgovara u potpunosti iznosu projektirane namjenske putarine prikazanom u Tabeli 1 (352,5 mil KM) zbog primjene novog modela raspodjele prikupljene namjenske putarine od 1.2.2018. prema kojem se raspodjela ne vrši na dnevnoj bazi, nego naknadno, po završetku mjeseca za prethodni mjesec na temelju preliminarnog/konačnog izvještaja UNO o naplaćenim prihodima po vrstama. Raspodjela namjenske putarine od 0,10 KM/litar derivata po starom modelu dnevne raspodjele okončana je 31.1.2018., a raspodjela namjenske putarine od 0,25 KM/litar derivata entitetima i Brčko Distriktu prema novom odelu započela je tek u ožujku 2018.

Rizici po projekcije

S obzirom na osnovne postavke projekcija neizravnih poreza i ukupne ekonomске uslove u BiH i u svijetu ostvarenje projektirane razine prihoda od neizravnih poreza u razdoblju 2018-2021 je podložno sljedećim rizicima:

Projekcije prihoda od neizravnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svako odstupanje ovih parametara od projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;

Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava razinu rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od neizravnih poreza u cjelini;

Jačanje crnog tržišta duhanskih prerađevina, uzrokovano bržim rastom poreznog opterećenja cigareta u BiH u odnosu na zemlje u okruženju, može ugroziti izvršenje projekcija prihoda od trošarina na cigarete;

Pojava eksternih šokova, u vidu rasta cijena nafte i derivata na svjetskom tržištu izvan sadašnjih očekivanja, pogodiće tržište derivata u BiH i negativno će se odraziti na potrošnju derivata, a time i na izvršenje projekcija prihoda od trošarina na derivate i putarine iz cijene naftnih derivata.

Politika prihoda u 2019. godini na nivou Općine Maglaj

Projekcije od indirektnih i direktnih prihoda

U prognoziranju prihoda u Budžetu Općine Maglaj značajno mjesto zauzima planiranje i očekivani priliv prihoda od indirektnih poreza i, kao što je već naznačeno, oslanja se na nezvanične projekcije Federalnog ministarstva finansija i u direktnoj je vezi sa utvrđenim koeficijentom učešća Općine Maglaj u raspodjeli na nivou FBiH (Uputstvo koje se donosi za svaku budžetsku godinu i u 2018. godini iznosi 1,064%, što predstavlja povećanje za 1,53% u odnosu na koeficijent iz 2017. godine koji je iznosio 1,048%), iz jednostavnog razloga što indirektni porezi u strukturi ukupnih prihoda Općine Maglaj, izuzimajući tekuće i kapitalne potpore učestvuju sa cca 40%.

Projekcija, također, mora obuhvatiti i realne kvantifikacije direktnih prihoda, posebno sa aspekta novih odnosa u raspodjeli istih sa kantonima, što je definisano izmjenjenim odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a prema kojim jedinicama lokalne samouprave pripada 34,46%, a kantonima 65,54% od prihoda po osnovu poreza na dohodak, izuzimajući sarajevski kanton.

Prihodi od indirektnih poreza u Općini Maglaj su predstavljeni prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju Općini Maglaj shodno koeficijentu učešća istih u raspodjeli, kao i prihodima od

indirektnih poreza koji se uplaćuju na poseban račun budžeta Federacije, a pripadaju Cestama Federacije BiH, u omjeru 40% Direkciji za ceste Federacije BiH, a 60% nadležnim kantonalnim ustanovama za ceste u skladu sa Zakonom o cestama u Federaciji BiH” (“Službene novine Federacije BiH”, broj:6/02). Pripadajući dio Direkciji za puteve ZE-DO Kantona, dijeli se u omjeru 42:58, na način da je 42% pripadajući dio Općine Maglaj, a 58% je dio koji pripada kantonu).

Imajući u vidu da je na nivou Federacije BiH donesen Zakon o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 01.01.2009. godine, porez na dohodak je predstavljen na način što su porezi, koji po definiciji predstavljaju porez na dohodak u 2019. godini, planirani u dvije grupe, porezi koji predstavljaju zaostale obaveze po osnovu poreza na dobit građana i poreza na plaću, te porez na dohodak koji je regulisan novim zakonom.

Iz tabelarnog pregleda je vidljivo da se ukupni prihodi od poreza (koji se sastoje od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća, poreza na plaće, poreza na imovinu, domaćeg poreza na promet dobara i usluga, poreza na dohodak, indirektnih poreza i posebnog poreza na plaću) u 2019. godini očekuju u iznosu od 4.196.000 KM ili 3,94% više u odnosu na prethodnu godinu i predstavljaju 51,94% ukupnog prihodovnog potencijala 2019. Godine (Tabela br.2).

Na neporezne prihode se odnosi iznos od 2.008.000 KM, dok se od tekućih transfera i donacija u 2019. godini očekuje 1.455.000 KM, a od kapitalnih transfera iznos od 270 000 KM. Primici u 2019. godini se planiraju u iznosu od 150.000 KM.

Na osnovu iznesenog se vidi da ukupni Budžet Općine Maglaj u 2019. godini iznosi 8.079.000 KM ili 2,11% više u odnosu na plan prethodne godine, odnosno 12,08% više u odnosu na izvršenje prihoda i primitaka 2017. godine

Prihodi koji se prikupljaju od strane kantona i direktni općinski prihodi

Porez na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) su kroz reformu direktnih poreza inkorporirani u novu grupu poreza Porez na dohodak. Za 2019. do 2021. godina planirani su simbolični iznosi koji bi se mogli desiti od eventualnih zaostalih neplaćenih obaveza po osnovu ovih poreza tretiranih tadašnjim poreznim propisima.

Napredak u fiskalnoj politici iskazan je i kroz prezentiranje zakona iz oblasti direktnog oporezivanja, čijim je usvajanjem izvršena reforma u oblasti direktnog oporezivanja.

Usvojen je novi Zakon o porezu na dobit, koji se primjenjuje od 2016. godine i Zakon o porezu na dohodak, čija je primjena započela od 01.01.2009. godine.

Porez na dobit preduzeća izuzev banaka i drugih finansijskih organizacija predstavlja u cijelosti prihod kantona.

Provedena reforma u oblasti direktnog oporezivanja, odnosno sa primjenom Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2009.g, porez na dohodak kao sintetički porezni oblik, zamjenio je ne samo porez na plaću već i cijeli niz drugih poreza koje su plaćali građani, a koji su u većini slučajeva bili prihodi jedinica lokalne samouprave.

Uvažavajući izmjene u poreznom sistemu Federacije BiH izvršene su i izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH koje se primjenjuju od 01.01.2009.g. odnosno, istovremeno sa Zakonom o porezu na dohodak propisano je da kantonima pripada 65,54% prihoda po osnovu poreza na dohodak uplaćenog u svakoj općini, a općinama 34.46%.

Prema projekcijama prihoda od poreza na dohodak i prihoda koji su tretirani ranijim propisima o porezima građana, prezentirani u okviru Dokumenta okvirnog budžeta 2019-2021. godina Općine Maglaj procjenjujemo da će biti ostvareno 801.000 KM u 2019. godini, što u odnosu na prihode koji su planirani u prethodnoj 2018. godini po istom osnovu pretstavlja povećanje od 1,78%. Prihod od Poreza na imovinu u projekcijama za 2020. godinu iznosi 615.000 KM, i isti je za 2,84% veći u odnosu na iste planirane prihode prethodne 2018. godine.

Neporezni i ostali prihodi

Neporezni prihodi Općine uključuju: naknade i takse, novčane kazne po općinskim propisima, i ostale neporeske prihode.

Očekivani ukupni iznos neporeskih prihoda koje prikuplja Općina u 2019. godini bi trebao iznositi 2.008.000 KM. Dalje ostvarenje ukupnih neporeskih prihoda se očekuje u iznosu od 2.059.000 KM u 2020. godini i 2.111.000 KM u 2021. godini.

Tekuće transferi sa donacijama očekuju se u iznosu od 1.455.000 KM u 2019. godini, 1.475.000 KM u 2020. godini i 1.490.000 KM u 2021. godini.

Kapitalni transferi od inostranih vlada i medjunarodnih organizacija, kao i od ostalih nivoa vlasti očekuju se u iznosu od 270.000 KM u 2019. godini, u 2020. godini 305.000, dok se u 2021. godini očekuje iznos od 315.000 KM.

Kapitalni primici očekuju se u iznosu od 150.000 KM na ime prodaje stalnih sredstava u 2019. godini, iznos od 120.000 KM u 2020. godini i u 2021. godini iznos od 120.000 KM.

Ukupno raspoloživi prihodi i primici za 2019. godinu iznose 8.079.000 KM, što je za 167.000 KM više od planiranih prihoda u odnosu na 2018. godinu ili 2,11%. Očekivani porat prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu iznosi 250.000 KM, odnosno 3,09% i u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu porast od 189.000 KM, odnosno 2,26%.

Dokument okvirnog budžeta Općine Maglaj za 2019 – 2021. godine sastoji se od:

Opis	2018.	2019.	2020.	2021.
I Prihodi i primici	7.912.000	8.079.000	8.329.000	8.518.000
II Rashodi i izdaci	7.912.000	8.008.000	8.228.000	8.413.000
III Suficit	0	71.000	101.000	105.000
Raspored suficita				
a) Finansiranje deficitia iz prethodnih godina	0	0	0	0
b) Nerasporedjeni dio	0	71.000	101.000	105.000

Tabela 1. Rekapitulacija DOB Općine Maglaj za period 2019 -2021. godina

U sljedećoj tabeli data je prognoza prihoda po ekonomskoj klasifikaciji na nivou potkategorije:

Podkate gorija	Vrsta prihoda	Realno	Plan za	P r o j e k c i j a		
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
	I Porezni prihodi	3.404.000	4.037.000	4.196.000	4.370.000	4.482.000
711	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća(porez na dohodak od 01.01.2009. god.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
713	Porezi na plaće (porez na dohodak od 01.01.2009. god.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
714	Porezi na imovinu	312.000	598.000	605.000	615.000	620.000
715	Domaći porezi na promet dobara i usluga	0	0	0	0	0
716	Porez na dohodak	697.000	786.000	800.000	810.000	815.000
717	Prihodi od indirektnih poreza	2.395.000	2.651.000	2.789.000	2.943.000	3.045.000
719	Poseban porez na plaću	0	0	0	0	0
	II Neporezni prihodi	2.196.000	2.337.000	2.008.000	2.059.000	2.111.000
721	Prihodi od poduzet. aktiv. i imov. i prihodi od poz.kursnih raz.	32.000	50.000	53.000	56.000	56.000
722	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	2.164.000	2.282.000	1.950.000	1.998.000	2.050.000
723	Novčane kazne po opć. prop.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	III Tekuće potpore- grantovi	1.358.000	1.290.000	1.445.000	1.465.000	1.480.000
731	Potpore iz inostranstva	0	0	0	0	0
732	Tekuće potpore viših nivoa vlasti	1.358.000	1.290.000	1.445.000	1.465.000	1.480.000
733	IV Donacije	22.000	0	10.000	10.000	10.000
	Donacije	22.000	0	10.000	10.000	10.000
741	Kapitalni transferi od inostranih vlasti i medj.organizacija	0	0	0	0	0
742	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	219.000	148.000	270.000	305.000	315.000
	IV Kapitalni primici	9.000	100.000	150.000	120.000	120.000
811	Primici od prodaje stalnih sred.	9.000	100.000	150.000	120.000	120.000
	U K U P N O	7.208.000	7.912.000	8.079.000	8.329.000	8.518.000

Tabela 2. Prognoza prihoda po ekonomskoj klasifikaciji Općine Maglaj

Poglavlje IV

Srednjoročni okvir rashoda za period 2019 - 2021. godina

Osnovni cilj programskog budžetiranja, odnosno srednjoročnog okvira rashoda za period 2019 – 2021. godina je unapređenje raspodjele raspoloživih resursa putem izrade budžeta, kojim se u obzir uzimaju vladine politike i prioriteti, dugoročni ili strateški pogledi na prihode, prioritete i održivost, veći izlazni rezultati i korist iz javne potrošnje, kao i veći stepen fiskalne održivosti, te unapređenje odgovornosti i transparentnosti.

Struktura potrošnje u javnom sektoru

U ovom poglavlju sadržani su pokazatelji upravljanja resursima javnog sektora koji su važan elemenat procesa srednjoročnog planiranja budžeta i pružaju kontekst politika za izradu planova potrošnje i budžetskih plafona.

Na poseban način, tim putem se vrše razmatranja i daju preporuke po pitanju plaće u javnom sektoru, materijalnim troškovima, tekućim transferima i kapitalnim potrošnjama u ukupnim budžetima, što je i bio osnov projekcije budžetske potrošnje po ekonomskoj klasifikaciji na nivou podkategorije za ovaj srednjoročni period.

Plaće i naknade troškova u javnom sektoru

Ukupno očekivana potrošnja na plaće i naknade troškova zaposlenih sa doprinosom poslodavca u javnom sektoru Općine Maglaj iznosi 2.172.000 KM u 2018. godini, i povećana je u odnosu na prošlogodišnju 2017. godinu za 289.000 KM. Posmatrano u ovom srednjoročnom periodu potrošnje, potrošnja na plaće i naknade troškova zaposlenih sa doprinosom poslodavca u 2019. godini je 2.208.000, odnosno za 36.000 KM više nego 2018. Godine, uz nepromijenjeni plan za 2020. i 2021. Godinu.

U toku 2015. godine, odnosno 12.02.2015. godine Općinsko vijeće Maglaj donijelo je Oduku o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću, naknada plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Maglaj, čije su odredbe uskladene sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/10, 111/12).

Sredstva za finansiranje plaće i naknada troškova zaposlenih za period 2019-2021. godina planirana su shodno navedenoj Odluci i ostalim propisima vezanim za plaće i naknade troškova zaposlenih u organima vlasti.

Materijalni troškovi

Ukupna općinska budžetska potrošnja na materijalne troškove procjenjuje se na 1.921.000 KM u 2018. godini, što predstavlja 24,28% ukupne budžetske potrošnje. U 2019. godini budžetska potrošnja na materijalne troškove procjenjuje se na 1.850.000 KM, što je za 71.000 KM manje u odnosu na 2018. godinu, ili 3,69%. U 2020. godini u odnosu na 2019. Godinu budžetska potrošnja veća je za 15.000 KM, ili 0,82%, dok je u 2021. godini za 26.000 KM veća u odnosu na 2021. godini ili za 1,39%.

Alokacije za materijal i usluge i energiju obezbjeđuju resurse neophodne da bi zaposleni u javnom sektoru vršili svoje nadležnosti, na lokalnom nivou. Nedovoljan nivo potrošnje na materijalne troškove rezultira manje efikasan i djelotvoran javni sektor. Bez dovoljno resursa za materijalne troškove, rukovodioци programa imaju ograničenu mogućnost za pružanje adekvatnih usluga zajednicama, a što je osnovna uloga i zadaća svake administracije.

Obzirom na novi Zakon o budžetima u FBiH i uspostavljanjem obaveza programskog budžetiranja, sve više se stvaraju pretpostavke unapređenja transparentnosti pri raspodjeli resursa, kao i pomoći vlasti odnosno Općinskom načelniku pri raspodjeli resursa na budžetske programe koji odražavaju najviše ekonomski i socijalne prioritete u Općini. Umjesto da uvode nove programe i usluge, budžetski korisnici i Općinski načelnik trebaju da se usmjere na osiguravanje adekvatnijih sredstava za postojeće visokoprioritetne programe i usluge, kako bi isti odgovorili na vladine strateške i programske ciljeve. U isto vrijeme Općinski načelnik i budžetski korisnici treba da izvrše sistematski pregled programa i usluga, i gdje to bude moguće preraspodijeliti sredstva sa programa niskog prioriteta koji daju slabe rezultate, na programe višeg prioriteta.

Tekući transferi

Ukupno projicirani tekući transferi u 2018. godini iznose 2.575.000 KM, od čega se veći dio finansira iz tekućih grantova viših nivoa vlasti. U poređenju sa izvršenjem 2016. godine tekući transferi manji su za 506.000 KM ili 17,32. Tekući transferi za 2019. godinu iznose 2.630.000 KM i u odnosu na plan 2018. godinu veći su za 127.000 KM, ili 4,93%, u 2020. godini planirani su u iznosu od 2.700.000 KM i veći su u odnosu na plan iz 2019. godine za 70.000 KM ili 2,66%, dok su u 2021. godini veći za 75.000 KM u odnosu na 2020. godinu i iznose 2.775.000 KM. Tekući transferi podrazumijevaju transfere pojedincima, transfere neprofitnim organizacijama, subvencije i ostale tekuće transfere. Tekući transferi su planirani na bazi dosadašnjih važećih propisa.

Kapitalni budžet Općine Maglaj

Ukupna kapitalna potrošnja Općine Maglaj planirana je u 2018. godini na temelju procjena na iznos od 1.194.000 KM, u 2019. godini 1.270.000 KM, u 2020 godini 1.405.000 KM, i u 2021. godini 1.490.000 KM, što predstavlja učešće u ukupnoj općinskoj potrošnji u 2018. godini 15,09%, u 2019. godini 15,86%, u 2020. godini 17,08% i u 2021. godini 17,71%.

Kapitalni budžet odnosi se na **kapitalne transfere i kapitalne izdatke**.

Kapitalni transferi odnose se na transfere neprofitnim organizacijama za sufinansiranje nabavke potrebne opreme, kapitalne transfere MZ, transfere pojedincima-potičaj u zapošljavanju i inicijalna sredstva za sufinansiranje javnih radova za kategoriju demobilisanih, nezaposlenih boraca, kao i rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju infrastrukture, koja podrazumijeva finansiranje, kapitalnih projekata kao što su: sufinansiranje projekata koji budu donirani Općini Maglaj, sufinansiranje kandidiranih projekata iz oblasti boračko-invaliske i sovijalne zaštite, kao i projekata vezanih za raseljnjeni i izbjegla lica, izgradnja i rekonstrukcija ulica i puteva na općini Maglaj, sufinansiranje uredjenja obala rijeke Bosne, sufinansiranje izgradnje Sportske dvorane u Novom Šeheru, uredjenje deponije Nekolj, i ostali projekti.

Kapitalni izdaci odnose se na finansiranje nabavke zemljišta, opreme za općinsku administraciju, izdatke vezane za sufinansiranje investicije „Servisna saobraćajnica Poslovne zone Misurići“ i investicije „Vodovod i kanalizacija“ na području općine Maglaj, sufinansiranje projekta „Obnova Delibegovog hana“ i sufinansiranje ostalih projekata odobrenih od strane donatora, opremanje struktura CZ iz sredstava zaštite i spašavanja.

Ostvareni viškovi prihoda nad rashodima ostaju neraspoređeni i koristit će se za održavanje tekuće likvidnosti u Budžetu Općine za sve tri godine srednjoročnog planiranja, kao i za finansiranje i sufinansiranje investicija, kada će se konkretnim odlukama ovi suficit raspoređivati.

Srednjoročne procjene potrošnje po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji

Na osnovu prognoze prihoda u slijedećim tabelama su sažete srednjoročne procjene budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji za period 2019–2021.godine.

OPĆINA	MAGLAJ							KM '000
Redni broj	Ekonomski kod		OSTVARENO 2017. GODINA	PLAN 2018. GODINA	PROJEKCIJA			
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021.GODINA	
1		UKUPNO PLAĆE I NAKNADE (2+3+4)	1.883	2.172	2.208	2.208	2.208	2.208
2	611100	Bruto plaće	1.492	1.653	1.706	1.706	1.706	
3	611200	Naknade	229	331	318	318	318	
4	612000	Doprinosi	162	188	184	184	184	
5	613000	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.403	1.921	1.850	1.865	1.890	
6	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (7+8+9+10)	2.347	2.575	2.630	2.700	2.775	
7	614400 614500 614600	Subvencije	146	290	310	355	390	
8	614200	Transferi pojedincima	1.083	920	925	930	935	
9	614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	35	43	45	60	90	
10	614300 614700 614800	Ostali tekući transferi	1.083	1.322	1.350	1.355	1.360	
11	615100,615200 615300,615400,615500,615600,615700	Kapitalni transferi	618	885	990	1.095	1.160	
12	616000	Izdaci za kamate						
13	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	259	309	280	310	330	
14	823000	Izdaci za otplatu dugova						
15	822000	Izdaci za finansijsku imovinu						
16		Ostalo	0	50	50	50	50	
		UKUPNO (1+5+6+11+12+13+14+15+16)	6.510	7.912	8.008	8.228	8.413	

Tabela projekcije finansijskih rezultata općine Maglaj

U 000 KM					
PRIHODI I PRIMICI	7.208	7.912	8.079	8.329	8.518
VIŠAK PRIHODA I					
PRIMITAKA	698	0	71	101	105
RASHODI I IZDACI	6.510	7.912	8.008	8.228	8.413

PRIHODI	7.199	7.812	7.929	8.209	8.398
VIŠAK PRIHODA	948	209	201	291	315
RASHODI	6.251	7.603	7.728	7.918	8.083

Tabela plaće, naknade, doprinosi i broj zaposlenih općine Maglaj

U 000 KM

Tabela 4.2.

	OSTVARENO 2017. GODINA	PLAN 2018. GODINA	PROJEKCIJA		
			2019. GODINA	2020. GODINA	2021.GODINA
UKUPNE PLATE , NAKNADE I DOPRINOSI (BRUTO)	1.883	2.172	2.208	2.208	2.208
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH	76	83	80	80	80
PROSJEČNA PLATA (NETO)	1.143,69	1.144,60	1.226,25	1.226,25	1.226,25

Tabela po funkcionalnoj klasifikaciji općine Maglaj**U 000 KM****OPĆINA: MAGLAJ****Tabela 3.2**

		2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	KM 000
1	Opšte vladine usluge (2+3+4)	2616	3192	3188	3220	3220
2	Opšte javne usluge	2534	3054	3040	3070	3070
3	Odbrana	82	128	133	135	135
4	Javni red i sigurnost	0	10	15	15	15
5	Društvene djelatnosti (6+7+8+9+10)	2421	2686	2757	2798	1895
6	Obrazovanje	376	398	388	400	410
7	Zdravstvo	172	221	221	235	250
8	Socijalna pomoć i zaštita	1188	1133	1188	1180	190
9	Stambene i komunalne usluge	305	444	455	468	525
10	Kultura, rekreacija i religija	380	490	505	515	520
11	Ekonomске usluge (12+13+14+15+16)	1276	1734	1763	1910	2998
12	Gorivo i energija					
13	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	135	185	165	180	195
14	Ruda i mineralni resursi					
15	Transport i komunikacije	497	401	515	635	765
16	Ostali ekonomski poslovi i usluge	644	1148	1083	1095	2038
17	Ostala potrošnja (zaštita okoliša)	196	300	300	300	300
	UKUPNA POTROŠNJA (1+5+11+17)	6509	7912	8008	8228	8413

Poglavlje V

Budžetski prioriteti za period 2019 – 2021. godine

Budžet je primarni instrument za izradu politika Općinskog načelnika. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi Općinskog načelnika za Općinu prevode u usluge, programe, aktivnosti koje ispunjavaju socijalne i ekonomski potrebe njenih građana. Sve vlade širom svijeta, pa i Općinski načelnik, kao vlasta na lokalnom nivou suočavaju se sa dilemom zahtjeva za sredstva za programe i usluge koja nadmašuju nivo raspoloživih sredstava. Ni BiH, kao ni Općina Maglaj nisu izuzetak u tom smislu. Suočeni sa zahtjevima budžetskih korisnika i prioritetima koji prelaze nivo raspoloživih resursa, obaveza je Općinskog načelnika da donosi odluke o tome koje su njegove najvažnije prioritetne politike. Idealno, ti prioriteti bi trebali biti usklađeni sa srednjoročnim i dugoročnim društvenim i ekonomskim razvojnim političkim ciljevima Općine.

U ovom poglavlju izložene su preporuke Službe za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj o srednjoročnim budžetskim prioritetima. Međutim, to su samo preporuke, a donošenje konačnih odluka je odgovornost Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Maglaj.

Početna budžetska ograničenja za 2018. godinu namijenjena su za osiguranje realnog okvira unutar kojeg resorne službe i budžetski korisnici mogu razviti detaljne zahtjeve budžetskih korisnika.

Pregled prioriteta

Na osnovu dostavljenih zahtjeva resornih službi, kao i ostalih budžetskih korisnika (koji se finansiraju iz budžeta kao transferi) prioriteti budžetskih korisnika uključuju:

Orjentisanje na one poslove kojima se jača prihodovna strana društva kao osnovni agregat za planiranje razvojnih, socijalnih i drugih društvenih potreba i obaveza,

Nastavak aktivnosti u vezi sa sanacijom posljedica izazvanih prirodnim nepogodama (poplava i klizišta), kako u dijelu privrede, tako i kod preostalog dijela građana sa područja općine Maglaj čije je imovina uništena ili oštećena ovim prirodnim nepogodama, a kojima još uvijek nisu sanirani njihovi stambeni objekti,

U skladu sa naprijed navedenom činjenicom prioriteti finansiranja Općine Maglaj u strateškom smislu u 2019. godini i naredne dvije godine, između ostalog biće usmjereni, na sanaciju šteta izazvanih prirodnom nesrećom poplavom i klizištem sa akcentom na sanaciji infrastrukturnih objekata kako u vlasništvu privrednih subjekata, tako i onih u vlasništvu općine Maglaj,

Poduzimanje mjera i predlaganje cjelovitih rješenja radi osiguranja ambijenta za privredni rast i razvoj Općine Maglaj, kao društvene zajednice, stabilnih i predvidivih uslova poslovanja,

Osiguranje i efikasnija naplata općinske naknade,

Smanjenje neciljane javne potrošnje u socijalnom sektoru,

Osiguranje rasta zaposlenosti i smanjenje siromaštva na području općine Maglaj,

Unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite pripadnika boračke populacije,

Povećanje broja stipendista kao i nagrađivanje posebno nadarenih učenika i studenata ,

Unapredjenje socijalne zaštite lica u stanju socijalne pomoći,

Nabavka neophodne opreme za općinske službe za njihovo nesmetano funkcionisanje,

Stvaranje efikasne administracije kroz reformu uprave,

Sufinansiranje budućih kapitalnih projekata doniranih Općini Maglaj,

Provodjenje mjera zaštite životne sredine, a time unapredjenje zdravlja ukupnog stanovništva na Općini Maglaj,

Proizvodnja zdrave hrane sa definisanim i zaštićenim ekološkim područjima,

Stvaranje pozitivnog poslovnog ambijenta kroz privredne poticaje i javne pozive po konkretnim projektima u oblasti poljoprivrede,

Promocija domaćih proizvoda,

Stvaranje preduslova za razvoj turizma na području općine Maglaj.

89.

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 18. i 26. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH, broj:102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15.....), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Općinski načelnik donosi

**ODLUKU
o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta za
2019-2021. godinu**

Član 1.

Usvaja se Dokument okvirnog budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu i naredne dvije fiskalne godine, 2020. i 2021. godinu i čini sastavni dio ove Odluke.

Usvojeni DOB za 2019-2021. godinu dostavit će se OV Maglaj kao informacija uz Nacrt budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu i objavit će se na web stranici Općine Maglaj.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ima se objaviti u „Službenim novinama Općine Maglaj“.

Broj: 01-14-11-1483-1/18
Maglaj, 29.06.2018. godine

**OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmutagić s.r.**

SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

75.	ODLUKA o usvajanju Izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj -sjeverni dio”	304
76.	ODLUKA o javnim parkiralištima na gradskom području Maglaja	304
77.	ODLUKA o javnom redu i miru	309
78.	ODLUKA o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana na području općine Maglaj	313
79.	RJEŠENJE o utvrđivanju prava svojine u korist Ibraković (Adil) Safete, iz Maglaja, kao pravnog sljednika graditelja garaže na građevinskom zemljištu	318
80.	ODLUKA o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. Godinu	320
81.	OPŠTI KRITERIJI za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. Godinu	321
82.	ODLUKA o razrješavanju predsjednika i članova Vijeća MZ Ulišnjak	322
83.	ODLUKA o imenovanju Povjerenika MZ Ulišnjak	323
84.	ODLUKA o razrješavanju predsjednika i članova Vijeća MZ Misurići	323
85.	ODLUKA o imenovanju Povjerenika MZ Misurići	324

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

86.	ODLUKA o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Maglaj za 2018. Godinu	325
87.	ODLUKA o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Maglaj za 2018. Godinu	325
88.	DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA-PRORAČUNA OPĆINE MAGLAJ 2019 – 2021. Godina	326
89.	ODLUKA o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta za 2019-2021. Godinu	356